



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina IX - Broj 19

Utorak, 10. augusta 2004. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćen tekst), a u vezi sa članom 3. Odluke o privremenom finansiranju prava iz osnova socijalne i zdravstvene zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04), Vlada Kantona Sarajevo, na 76. sjednici održanoj 27. jula 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O PRAVIMA POV RATNIKA IZ KANTONA SARAJEVO NA PODRUČJE GRADA SARAJEVA IZ 1991. GODINE KOJE JE PO DEJTONSKOM SPORAZUMU PRIPALO ENTITETU REPUBLIKA SRPSKA

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje način ostvarivanja prava, prioriteti u ostvarivanju prava, te redoslijed i obim ostvarivanja prava iz Odluke o privremenom finansiranju prava iz osnova socijalne i zdravstvene zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04), (u daljem tekstu: Odluka).

Član 2.

Saglasno Odluci, povratnikom se smatra lice koje je:

- na dan 30. 03. 1992. godine imalo prebivalište na području Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska,
- ostvarilo povratak u navedeno prebivalište,
- imalo posljednje boravište u Kantona Sarajevo i priznat status raseljenog lica.

Član 3.

Povratnici ostvaruju prava na osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/99), Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02 i 8/03), Zakona o raseljenim osobama-programnicima i izbjeglicama-pov-

ratnicima u Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/01) i Uredbe o subvencioniranju troškova dženaze-sahrane-ukopa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/02 i 6/04).

Prava iz stava 1. ovog člana koja ostvaruju povratnici su:

I - SOCIJALNA ZAŠTITA

- novčana naknada za njegu i pomoć od strane drugog lica,
- stalna novčana pomoć,
- smještaj u ustanove socijalne zaštite,
- novčana naknada po osnovu ospozobljavanja za život i rad.

II - ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

- lična invalidnina,
- dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica,
- ortopedski dodatak,
- porodična invalidnina,
- pomoć u nabavci ortopedskih pomagala,
- prava na zdravstvenu zaštitu civilnih žrtava rata koje su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu.

III - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM

- dodatak na djecu,
- naknada umjesto plaće za vrijeme odsustva porodilja zaposlenih u Kantonu Sarajevo,
- novčana pomoć ženi porodilji koja nije u radnom odnosu,
- jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta,
- pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci starosti,
- pravo na zdravstvenu zaštitu djece do 15. godine koja su ostvarila pravo na dječiji dodatak.

IV - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

- pravo na zdravstvenu zaštitu, ukoliko je ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

Član 4.

Obim prava iz ove odluke ostvaruje se u visini iznosa utvrđenih propisima iz člana 3. stav 1. ove odluke.

Član 5.

Postupak ostvarivanja prava iz ove odluke vodit će se na način utvrđen propisima iz člana 3. stav 1. ove odluke.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 19 - Strana 1394

Utorak, 10. augusta 2004.

Član 6.

Organzi iz člana 4. Odluke dužni su voditi odvojene evidencije o korisnicima koji su ostvarili pravo iz ove odluke.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18878-1/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćen tekst), Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 76. sjednici održanoj 27. jula 2004. godine

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VRSTI PODSTICAJA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODSTICAJE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA PROIZVODNU OSTVARENU U 2004. GODINI

I

U Odluci o vrsti podsticaja, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo za proizvodnju ostvarenu u 2004. godini ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/04) u tački XIV stav 2. iza riječi "voćnjaka" dodaje se zarez i riječi: "u jesen 2003. godine".

II

U tački XV stav 3. iza riječi "ribizle" dodaje se zarez i riječi: "u jesen 2003. godine".

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18878-6/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćen tekst), člana 29. stav 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 88. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/99, 14/00, 15/01, 13/02, 12/03 i 15/03), Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 76. sjednici održanoj 27. jula 2004. godine

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE REKTORA JAVNE USTANOVE UNIVERZITET U SARAJEVU

I

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu, da se prof. dr. HASAN MURATOVIĆ, imenuje za rektora Univerziteta u Sarajevu.

II

Ova odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18878-7.5/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćen tekst), člana 29. stav 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 93. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/99, 14/00, 15/01, 13/02, 12/03 i 15/03), Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 76. sjednici održanoj 27. jula 2004. godine

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DEKANA JAVNE USTANOVE EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

I

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Ekonomski fakultet u Sarajevu, da se prof. dr. MURIS ČIĆIĆ, imenuje za dekana Javne ustanove Ekonomski fakultet u Sarajevu.

II

Ova odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18878-7.4/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu člana 50. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), člana 19. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćen tekst), Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 76. sjednici održanoj 27. jula 2004. godine

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "OPĆA BOLNICA SARAJEVO"

I

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Opća bolnica Sarajevo".

1. dr. EMIR BARAKOVIĆ, predsjednik
2. doc. dr. RUSMIR MESIHOVIĆ, član
3. prim. dr. SLOBODAN TRNINIĆ, član
4. dr. SREĆKO ĐIKIĆ, član
5. dr. MUSTAFA OHRANOVIĆ, član

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18878-7.2/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćen tekst), člana 50. st. 5. i 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), kao i člana 12. tačka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), na prijedlog ministricе zdravstva, Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 76. sjednici održanoj 27. jula 2004. godine

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "OPĆA
BOLNICA SARAJEVO"**

I

U Upravni odbor Javne ustanove "Opća bolnica Sarajevo" imenuju se:

1. prim. dr. SENA SOFTIĆ, predsjednik
2. doc. dr. sci med. EDO HASANBEGOVIĆ, član
3. dr. MEHMED KULIĆ, član
4. prim. dr. EMIR BARAKOVIĆ, član
5. dr. AMRA AJANOVIĆ, član.

II

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, računajući od dana imenovanja.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18878-7.2/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), člana 101. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02.), člana 12. tačka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), na prijedlog ministrike zdravstva, Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 75. sjednici održanoj 22. jula 2004. godine

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO**

I

U Upravni odbor Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, imenuju se:

1. MIRSADA ČURČIĆ-SELIMOVIĆ, dipl.ecc, predsjednik
2. prof. dr. FUAD ŠIŠIĆ, član
3. prof. dr. ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ, član
4. prof.dr. ZLATA KUNDUROVIĆ, član,
5. prim.dr. DELVETA GANIBEGOVIĆ, član
6. prim.dr. AŠIDA PROHIĆ, član,
7. JASMINKA HASIĆ-SLIJEPČEVIĆ, dipl. pravnik, član
8. SUADA ŠVRAKIĆ, viša med. sestra, član
9. doc. dr. HARIS TANOVIC, član.

II

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, računajući od dana imenovanja.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18671-10.1.b/04

22. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), člana 101. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97), člana 19. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), na prijedlog ministrike zdravstva, Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 75. sjednici održanoj 22. jula 2004. godine

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO**

I

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:

1. MIRSADA ČURČIĆ-SELIMOVIĆ, v.d. predsjednik,
2. TASO VASVILA, v.d. član,
3. FILIP ŠARIĆ, dipl.ecc, član,
4. dr. SEAD LAČEVIĆ, član,
5. dr. AIDA FILIPOVIĆ, član
6. dr. NERMINA PINDŽO, član,
7. dr. ZLATKO KRAVIĆ, član
8. dipl. iur. JASMINKA HASIĆ-SLIJEPČEVIĆ, član
9. dr. OSMAN KAPETANOVIĆ, član

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18671-10.1.a/04

22. jula 2004. godine

Premijer
Sarajevo
mr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), člana 19. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH ", broj 34/03) i člana 50. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), na prijedlog ministrike zdravstva, Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 75. sjednici održanoj 22. jula 2004. godine

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM
ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO**

I

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Doma zdravlja Kantona Sarajevo:

1. prim. dr. FERID SELMANOVIĆ, v.d. predsjednik
2. prof. dr. ADNAN KAPIDŽIĆ, v.d. član
3. ALMIR TERZIĆ, v.d. član
4. prim. dr. KRUNOSLAV KIRBOS, član
5. mr. ph. EDINA STEVIĆ, član.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18671-10.2.a/04

22. jula 2004. godine

Premijer
Sarajevo
mr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), člana 12. tačka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i člana 50. st. 5. i 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), na prijedlog ministrike zdravstva, Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 75. sjednici održanoj 22. jula 2004. godine

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

I

U Upravni odbor Javne ustanove Doma zdravlja Kantona Sarajevo, imenuju se:

1. prim. dr. FERID SELMANOVIĆ, predsjednik
2. prof. dr. ADNAN KAPIDŽIĆ, član
3. TASO VASVIJA med. sestra, član
4. mr. ph. AZRA SELMANOVIĆ, član
5. ALMASA ZUBOVIĆ, dipl. pravnik, član.

II

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, računajući od dana imenovanja.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18671-10.2.b/04

22. jula 2004. godine
Sarajevo

Premijer
mr. Denis Zvizdić, s. r.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Na osnovu člana 43. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 4/98, 9/00 i 18/02), člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04) i člana 122. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), ministar obrazovanja i nauke donio je

PRAVILNIK

O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

I - OCJENJIVANJE I NAPREDOVANJE

Član 1.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici ocjenjuju se i unapređuju prema iskazanoj stručnoj sposobnosti, uspjehu u radu i godinama rada. Stručna sposobnost i uspjeh u radu iskazuje se kroz ocjenu.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici ocjenjuju se jednom u dvije godine na osnovu redovnog praćenja rada i postignutih rezultata u predškolskoj ustanovi, osnovnoj, srednjoj školi i domu učenika (u daljem tekstu: ustanove).

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici ne ocjenjuju se u smislu st. 1. i 2. ovog člana sve dok ne polože stručni ispit i imaju status: odgajatelj - pripravnik, profesor/nastavnik - pripravnik i stručni saradnik - pripravnik.

Nakon položenog stručnog (pripravničkog) ispita odgajatelj, profesor/nastavnik, i stručni saradnik podliježe odredbama iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 2.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici mogu se ocjenjivati pod uvjetom:

1. da su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme,
2. da imaju odgovarajući profil i stručnu spremu utvrđenu zakonom, odnosno nastavnim planom i programom,
3. da imaju položen stručni ispit, na osnovu kojeg stiču pravo da samostalno obavljaju odgojno-obrazovni rad.

Član 3.

U postupku redovnog praćenja i ocjenjivanja rada obavezno se cijeni:

r. br.	Područje	Broj bodova (primjereno ocjenama: naročito se ističe, ističe se, dobar, zadovoljava i ne zadovoljava)				
		5 bodova	4 boda	3 boda	2 boda	0 bodova
1	Realizacija nastavnog plana i programa	Nastavni plan i program u potpunosti i na vrijeme realiziran	Nastavni plan i program realiziran uz mala odstupanja	Nastavni plan i program realiziran uz vremensko odstupanje	Djelimično realiziran nastavni plan i program	Nastavni plan i program nije realiziran
2	Izvještaj o užem (općem) stručnom nadzoru	Izvještaj i ocjena Prosvjetno-pedagoškog zavoda				
3	Realizacija odgojno-obrazovnih zadataka u okviru kulturne i javne djelatnosti ustanove	Naročite zasluge	Zapaženo učešće	Učešće	Nedovoljno učešće	Bez učešća
4	Odgovornost u radu i radna disciplina	Izuzetna odgovornost i disciplina	Velika odgovornost i disciplina	Zadovljavajuća odgovornost i disciplina	Neodgovoran odnos, povremena zakašnjenja	Neodgovoran odnos, konstantna zakašnjenja
5	Pravovremenost i uspješnost planiranja i programiranja rada	Naročita uspješnost i tačnost	Uspješnost i tačnost	Uspješno i neblagovremeno	Djelimično uspješno i neblagovremeno	Neuspješno
6	Pravovremenost i urednost u vođenju pedagoške dokumentacije	Izuzetna urednost i tačnost	Urednost i blagovremenost	Blagovremenost i neurednost	Neblagovremenost i urednost	Neblagovremeno st i neurednost
7	Odnos i ponašanje prema djeci i učenicima u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i saradnja sa njihovim roditeljima odnosno starateljima	Izuzetan odnos, velika briga za pojedinca i grupu/odjeljenje, odlična saradnja sa roditeljima ili starateljima	Uspješno vođenje, briga za pojedinca i grupu/odjeljenje, dobra saradnja sa roditeljima ili starateljima	Mali interes za pojedinca, grupu/odjeljenje nedovoljna saradnja sa roditeljima ili starateljima	Vrlo mala odgovornost za pojedinca, grupu/odjeljenje i loša saradnja sa roditeljima ili starateljima	Neuspješno vođenje pojedinca, grupe/odjeljenja i loša saradnja sa roditeljima ili starateljima
Ukupna ocjena aktivnosti:		35	28	21	14	0

Ukoliko ne postoji, iz objektivnih razloga, Izvještaj i ocjena Prosvjetno-pedagoškog zavoda, treba uzeti mišljenje o užem stručnom nadzoru koji je obavio direktor, pomoćnik direktora ili pedagog škole.

Član 4.

Za praćenje rada u smislu člana 3. ovog Pravilnika u ustanovama je obavezno vođenje pojedinačnih (personalnih) dosjeva odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika, u koje se odlazu odgovarajuća mišljenja i dokumentacija.

Direktor ustanove odgovoran je za pravovremeno i uredno vođenje pojedinačnih dosjeva i urednost i tačnost podataka.

Član 5.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici ocjenjuju se ocjenama:

1. naročito se ističe (**broj bodova 31 - 35**)
2. ističe se (**broj bodova 25 - 30**)
3. dobar (**broj bodova 17 - 24**)
4. zadovoljava (**broj bodova 9 - 16**) i
5. ne zadovoljava (**broj bodova 0 - 8**).

Ocjrenom naročito se ističe ocjenjuje se odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik, ako prema članu 3. ovog Pravilnika, ima najmanje **31 bod**.

Ocjrenom ističe se ocjenjuje se odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik, ako prema članu 3. ovog Pravilnika, ima najmanje **25 bodova**.

Ocjonom dobar ocjenjuje se odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik, ako prema članu 3. ovog Pravilnika, ima najmanje **17 bodova**.

Ocjonom zadovoljava ocjenjuje se odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik, ako prema članu 3. ovog Pravilnika, ima najmanje **9 bodova**.

Ocjonom ne zadovoljava ocjenjuje se odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik, ako prema članu 3. ovog Pravilnika, ima maksimalno **8 bodova**.

Član 6.

Ocjenu o radu i sticanju zvanja utvrđuje rješenjem, direktor ustanove, na prijedlog Komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju obrazuje školski odbor/organ uprave ustanove, na prijedlog najvišeg stručnog organa, Nastavničkog vijeća/Vijeća odgajatelja.

Komisija se sastoji od pet članova, od kojih su obavezno članovi, pedagog, pedagog - psiholog ili psiholog i direktor ustanove.

Mandat komisije je dvije godine.

Komisija mora obrazložiti ocjenu.

Ocjena ne zadovoljava mora biti posebno, detaljno i kvalitetno obrazložena.

Član 7.

Na ocjenu o svom radu odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik ima pravo prigovora organu uprave u roku od 8 dana nakon prijema rješenja.

Organ uprave odlučuje o prigovoru iz stava 1. ovog člana, nakon pribavljenog mišljenja najvišeg stručnog organa i može ponistićti donesenu ocjenu.

Najviši stručni organ dužan je da kod davanja mišljenja iz stava 2. ovog člana razmotri sve izvještaje i dokumentaciju iz pojedinačnog (personalnog) dosjea odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnog saradnika i zatraži izvještaj Prosвjetno-pedagoškog zavoda o stručnom nadzoru.

Organ uprave u ponovnom postupku ocjenjivanja rada odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika utvrđuje ocjenu o radu i o tome donosi rješenje.

Organ uprave dužan je donijeti rješenje u roku od 15 dana nakon prijema prigovora.

Član 8.

Pravilima škole treba utvrditi da se primjenom odredbi ovog Pravilnika vrši ocjenjivanje rada uposlenika na poslovima općih, tehničkih i pomoćnih djelatnosti u školi primjenjujući standarde i pravila o ocjenjivanju uposlenika u organima uprave Kantona Sarajevo.

Član 9.

U zavisnosti od ostvarenih rezultata i utvrdenih ocjena o radu, odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik stječu posebna stručna zvanja:

1. odgajatelj: odgajatelj-mentor, odgajatelj-savjetnik, odgajatelj-viši savjetnik,
2. stručni saradnik u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osnovnim i srednjim školama: samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik, stručni saradnik savjetnik,
3. profesor/nastavnik u osnovnim i srednjim školama: profesor/nastavnik-mentor, profesor/nastavnik-savjetnik, profesor/nastavnik-viši savjetnik.

Član 10.

Odgajatelj i profesor/nastavnik ima pravo na više stručno zvanje - mentor, ukoliko je njegov rad dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom naročito se ističe, prema članu 3. ovog Pravilnika.

Stručni saradnik ima pravo na više stručno zvanje - samostalni stručni saradnik ukoliko je njegov rad dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom naročito se ističe, prema članu 3. ovog Pravilnika.

Odgajatelj - mentor i profesor/nastavnik - mentor koji dva puta uzastopno bude ocijenjen ocjenom naročito se ističe, prema članu 3. ovog Pravilnika, stiče zvanje -savjetnik.

Postupak za napredovanje u zvanje savjetnik može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje mentor.

Samostalni stručni saradnik koji dva puta uzastopno bude ocijenjen ocjenom naročito se ističe, prema članu 3. ovog Pravilnika, stiče zvanje - viši stručni saradnik.

Postupak za napredovanje u zvanje viši stručni saradnik može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje samostalni stručni saradnik.

Odgajatelj - savjetnik i profesor/nastavnik - savjetnik koji dva puta uzastopno bude ocijenjen ocjenom naročito se ističe, prema članu 3. ovog Pravilnika, stiče zvanje - viši savjetnik.

Postupak za napredovanje u zvanje viši savjetnik može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje savjetnik.

Viši stručni saradnik koji dva puta uzastopno bude ocijenjen ocjenom naročito se ističe, prema članu 3. ovog Pravilnika, stiče zvanje - stručni saradnik savjetnik.

Postupak za napredovanje u zvanje stručni saradnik savjetnik može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje viši stručni saradnik.

Godina u kojoj je odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik ocijenjen ocjenom ne zadovoljava i zadovoljava ne priznaje se za unapređenje u više zvanje.

Odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik koji je dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom ne zadovoljava otpušta se iz ustanove.

Član 11.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici promoviraju se u posebna stručna zvanja na sjednici najvišeg stručnog organa.

O stjecanju posebnog stručnog zvanja direktor ustanove donosi odgovarajuće rješenje.

Član 12.

Odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik ne može biti vraćen u niže stručno zvanje od onog kojeg je stekao.

Odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede dužnosti ili je udaljen s dužnosti zaustavlja se u unapređenju za vrijeme trajanja i do okončanja postupka.

Član 13.

Stjecanje višeg zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika povlači za sobom i odgovarajuća prava i obaveze u pogledu sticanja sredstava u vidu plaće utvrđenih Kolektivnim ugovorima za djelatnost obrazovanja.

II - VANREDNO NAPREDOVANJE

Član 14.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici koji su ocijenjeni dva puta uzastopno ocjenom naročito se ističe i sa maksimalnim brojem bodova (35), prema članu 3. ovog Pravilnika, unapređuju se u više stručno zvanje i stiču pravo na vanredno napredovanje. Za svaku narednu ocjenu naročito se ističe i maksimalan broj bodova (35) stiču sljedeće zvanje iz člana 9.

Odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik ima mogućnost vanrednog napredovanja bez uslovljavanja ukoliko u svom radu pokaže samostalnost, inicijativnost i kreativnost koja se ogleda u sljedećem:

1. autor ili koautor udžbenika, priručnika i nastavnih materijala koji su odobreni od Ministarstva obrazovanja i nauke: 20 bodova za autora, odnosno 10 bodova za koautora, za jedno izdanie,
2. objavljeni radovi na stručnim i naučnim konferencijama i kongresima: 3 boda,
3. objavljeni radovi u stručnim referentnim časopisima: 2 boda,
4. učešće u komisijama za izradu i izmjene nastavnih planova i programa: 2 boda po komisiji,
5. recenzije udžbenika, priručnika i nastavnog materijala: 2 boda za jedno izdanie,
6. uvođenje inovacija u nastavi podržanih od Ministarstva obrazovanja i nauke: 2 boda
7. priprema učenika za takmičenja na federalnom, državnom i međunarodnom nivou: 3 boda,
8. visoke ocjene znanja učenika na testiranju koje provodi Prosвjetno-pedagoški zavod: 1 bod.

Vanredno napredovanje se realizira na osnovu bodova iz stava dva ovog člana, a prema članu 10. ovog Pravilnika.

Član 15.

Odgajatelji, profesori, nastavnici i stručni saradnici za stručno zvanje specijalista dobijaju 3 boda, magistri nauka 5 bodova i vrednuju se na osnovu čl. 3. i 5. u stručno zvanje savjetnik, odnosno viši stručni saradnik.

Odgajatelji, profesori, nastavnici i stručni saradnici za naučni stepen doktora nauka dobijaju 5 bodova i vrednuju se na osnovu čl. 3. i 5. u stručno zvanje viši savjetnik, odnosno stručni saradnik savjetnik.

III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Ustanove su dužne da obezbijede postupak ocjenjivanja rada odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika i onih koji su se zatekli na izbornim funkcijama, a imaju 20 i više godina radnog iskustva, od kojih najmanje 10 godina u obrazovanju, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika **a najkasnije do 30. 11. 2004. godine.**

Član 17.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici koji su nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika u smislu člana 16. ocijenjeni ocjenom ističe se, a imaju najmanje 20 godina radnog iskustva, od toga **10 godina** u obrazovanju i položen stručni ispit, mogu stići stručna zvanja mentor, odnosno samostalni stručni saradnik.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici koji su nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika u smislu člana 16. ocijenjeni ocjenom ističe se, a imaju najmanje 25 godina radnog iskustva, od toga **15 godina** u obrazovanju i položen stručni ispit, mogu stići stručna zvanja savjetnik, odnosno viši stručni saradnik.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici koji su nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika u smislu člana 16. ocijenjeni ocjenom ističe se, a imaju najmanje 30 godina radnog iskustva, od toga **20 godina** u obrazovanju i položen stručni ispit, mogu stići stručna zvanja viši savjetnik, odnosno stručni saradnik savjetnik.

Član 18.

Odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici koji su obavljali ili obavljaju funkcije direktora, pomoćnika direktora i voditelja dijela nastavnog procesa, stiču zvanja kao u članu 17., ako su za svoj rad ocijenjeni ocjenom ističe se.

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 11-01-38-19480

10. augusta 2004. godine
Sarajevo

Ministar

doc. dr. Emir Turković, s. r.

Na osnovu člana 43. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 4/98, 9/00 i 18/00), čl. 78. i 80. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04) i čl. 121. i 123. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), ministar obrazovanja i nauke donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

I - STRUČNO USAVRŠAVANJE

Član 1.

Radi praćenja razvoja određene naučne discipline, pedagoške teorije i prakse, produbljivanja i stjecanja novih znanja i njihove praktične primjene u radu, odgajatelji, profesori/nastavnici i stručni saradnici su dužni da se stručno usavršavaju.

Član 2.

Oblici stručnog usavršavanja mogu biti individualni i kolektivni.

Nosioci stručnog usavršavanja su predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole i domovi učenika, visokoškolske ustanove i resorno ministarstvo.

Član 3.

Individualno stručno usavršavanje obuhvata:

1. Stalno praćenje stručnih listova i časopisa i druge stručne literature,
2. Obavljanje konsultacija i međusobnu razmjenu mišljenja i iskustava putem stručnih aktivnosti,
3. Izvođenje oglednih i uglednih časova,
4. Inovacije u nastavnom procesu,
5. Naučno - istraživački rad,
6. Objavljanje publikacija,
7. Konsultacije s direktorom škole, pomoćnikom direktora i pedagogom.

Član 4.

Kolektivno stručno usavršavanje obuhvata:

1. Prisustovanje oglednim i uglednim časovima,
2. Učeće u radu stručnih organa ustanove,
3. Učeće na savjetovanjima, seminarima, kursevima, naučnim ekskurzijama, studijskim putovanjima i slično.

Član 5.

Najviši stručni organ ustanove utvrđuje plan i program i prati realizaciju stručnog usavršavanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika.

Prosvjetno-pedagoški zavod samostalno i u saradnji sa visokoškolskim ustanovama radi na individualnom i kolektivnom stručnom usavršavanju putem organizovanja sastanaka stručnih aktivnosti, seminara, savjetovanja, oglednih i uglednih časova i drugih podesnih oblika rada za odgajatelje, sve profesore/nastavnike ili za profesore/nastavnike određenih predmeta, odnosno stručnih saradnika.

Član 6.

Odgajatelj, profesor/nastavnik koji ima položen stručni ispit obavezan je da najmanje jednom u dvije godine održi ogledni, odnosno ugledni čas pred stručnim aktivom.

Stručni saradnik obavezan je da najmanje jednom u dvije godine realizuje temu iz domena svoje struke.

Pedagoška služba vodi evidenciju o aktivnostima iz stava 1. ovog člana i podnosi izvještaj najvišem stručnom organu ustanove.

Član 7.

Odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik je obavezan da redovno prisustvuje stručnom seminaru koje organizuje Prosvjetno-pedagoški zavod.

Odgajatelj, profesor/nastavnik i stručni saradnik je obavezan da prisustvuje odgovarajućem obliku stručnog usavršavanja koji organizuje Prosvjetno-pedagoški zavod ili druga odgovarajuća ustanova, na kojem će se upoznati sa najnovijim dostignućima i naučnim rezultatima u struci.

Prosvjetno-pedagoški zavod izdaje potvrdu o učešću i obliku stručnog usavršavanja. U ustanovi se vodi evidencija o učešću i obliku stručnog usavršavanja.

Član 8.

Najviši stručni organ ustanove utvrđuje program stručnog usavršavanja u koordinaciji sa nosiocem stručnog usavršavanja.

Član 9.

Ustanova je dužna da pruži posebnu pomoć pripravniku koji nema položen stručni ispit i to:

1. Da mu odredi mentora odgovarajuće stručne spreme iz reda svojih uposlenika ili iz druge ustanove i omogući prisustvovanje časovima nastave kod mentora,
2. Da mu omogući stručne konsultacije s mentorom, rukovodiocem i pedagogom ustanove i stručnim saradnicima Prosvjetno-pedagoškog zavoda,
3. Da obezbijedi prisustvo mentora časovima pripravnika,
4. Da obezbijedi uvjete za pripremu i polaganje stručnog ispita.

Nakon završenog pripravničkog staža, mentor koji je pratio pripravnika podnosi izvještaj najvišem stručnom organu ustanove.

Ustanova je dužna obezbijediti materijalnu nadoknadu mentoru za rad sa pripravnikom.

II - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Položen stručni ispit u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/00) priznaje se za samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada u ustanovama.

Član 11.

Plan stažiranja pripravnika i evidencija o realizaciji plana stažiranja pripravnika u osnovnim školama vodi se na obrascu oš 7, a Plan stažiranja pripravnika i evidencija o realizaciji plana stažiranja pripravnika u srednjim školama vodi se na obrascu sš 23, koji su sastavni dio ovog pravilnika. Evidentni list o stručnom usavršavanju, obrazac ELSU, je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 11-01-38-19481
10. augusta 2004. godine

Sarajevo

Ministar
doc. dr. Emir Turkušić, s. r.

Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okoliša

Na osnovu člana 68. stav 2. i člana 85. stav 1. alineja 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), ministar prostornog uredenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo donosi

PRAVILNIK

O POGONIMA I POSTROJENJIMA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se: pogoni i postrojenja ili pogoni i postrojenja sa značajnim promjenama u radu, za koje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) obavezno provodi postupak izdavanja okolinske dozvole.

Ovim pravilnikom obuhvaćene su i planirane aktivnosti u prostoru koje ne spadaju u pogone i postrojenja, a čije provođenje može dovesti do značajnog uticaja na okoliš.

Član 2.

Ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu za pogone i postrojenja za koje nije potrebna procjena uticaja na okoliš, za pogone i postrojenja ispod pragova utvrđenih Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/04) i za pogone i postrojenja koja nisu utvrđena u navedenom Pravilniku, ali su utvrđeni ovim Pravilnikom.

II - POGONI I POSTROJENJA ZA KOJE MINISTARSTVO IZDAJE OKOLINSKU DOZVOLU

Član 3.

Pogoni i postrojenja za koja se obavezno provodi procedura izdavanja okolinske dozvole su:

a) Energetika

1. Pogoni za sagorijevanje snage od 1 do 10 MW,
2. Hidroelektrane sa instalisanom snagom manjom od 1MW,
3. Industrijsko briketiranje uglja i lignita sa kapacitetom od 5.000 do 25.000 t,
4. Postrojenja za iskorištanje pogonske snage vjetra za proizvodnju energije (vjetronjice) sa snagom ispod 2 MW,
5. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem sa snagom od 0,5 do 2 MW,
6. Površinska i podzemna skladišta nafte, naftnih derivata i gasa za loženje zapremine od 1.000 do 5.000 t.

b) Hemijska industrija

1. Obrada hemijskih međuproizvoda sa kapacitetom obrade od 2.000 do 10.000 t/god,
2. Proizvodnja hemikalija sa proizvodnim kapacitetom od 1.000 do 5.000 t/god,
3. Skladišta hemijskih proizvoda sa kapacitetom od 2.000 do 10.000 t,
4. Pogoni za proizvodnju preparata za zaštitno farbanje, lakova, mastila i adheziva, kada se organski rastvarači koriste u količinama od 50 do 200 t/god,
5. Pogoni za proizvodnju agensa za pranje i sapuna sa proizvodnim kapacitetom od 3.000 do 15.000 t/god,
6. Proizvodnja boja i lakova, elastomera i peroksida sa proizvodnim kapacitetom od 1.000 do 5000 t/god,
7. Proizvodnja i prerada proizvoda na bazi elastomera sa kapacitetom od 10.000 do 50.000 t/god,

8. Pogoni za površinsku obradu supstanci, predmeta ili proizvoda uz korišćenje organskih rastvarača, posebno za obogaćivanje rude, štampanje, zaštitno premaživanje, odmaščivanje, vodootpornost, sortiranje, farbanje, čišćenje ili impregniranje sa konzumnim kapacitetom od 10 do 50 kg/h ili od 25 do 75 t/god.

c) Metalna industrija

1. Pogoni crne metalurgije sa kapacitetom prerade od 10.000 do 50.000 t/god:
 - tople i hladne valjaonice,
 - kovačnice sa čekićima,
 - nanošenje zaštitnih fuznih metalnih presvlaka.
2. Postrojenja za obojenu metalurgiju sa kapacitetom prerade od 5.000 do 25.000 t/god:
 - tople i hladne valjaonice,
 - kovačnice sa čekićima,
 - nanošenje zaštitnih fuznih metalnih presvlaka.
3. Livnica crnih metala sa kapacitetom prerade od 2.000 do 10.000 t/god,
4. Postrojenja za topljenje uključujući i legure obojenih metala, izuzev plemenitih metala, uključujući povrat proizvoda (rafiniranje, livenje i sl.) sa kapacitetom topljenja od 500 do 2.500 t/god za olovu i kadmijum ili 2.000 do 10.000 t/god, za sve ostale metale,
5. Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala uz korišćenje elektrolitskih ili hemijskih procesa uz upotrebu premaza od 200 do 1.000 t/god, a u slučaju toplog galvaniziranja metalnih površina uz upotrebu premaza od 500 do 3.000 t/god,
6. Valjaonice za toplo i hladno valjanje sa kapacitetom od 2.000 do 10.000 t/god,
7. Kovačnice sa kapacitetom većim od 2.000 do 10.000 t/god,
8. Nanošenje stopljenih zaštitnih metalnih presvlaka sa kapacitetom prerade od 1.000 do 5.000 t/god,
9. Pogoni za površinsku obradu metala i plastičnih materijala gdje se koriste elektrolitski ili hemijski procesi i gdje je zapremina posuda za obradu od 2 do 10 m³.

d) Mineralna industrija

1. Pogoni za ekstrakciju azbesta i za preradu i transformaciju azbesta i proizvoda koji sadrže azbest:
 - za proizvode od azbestnog cementa sa proizvodnjom od 1.000 do 5.000 t/god gotovih proizvoda,
 - za frakcione materijale sa proizvodnjom od 1 do 5 t/god gotovih proizvoda,
 - za ostale upotrebe azbesta, sa korištenjem od 5 do 25 t/god.
2. Pogoni za proizvodnju vještačkih mineralnih vlakana sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 do 25.000 t/god.
3. Pogoni za proizvodnju stakla uključujući staklenu vunu sa proizvodnim kapacitetom od 5 do 20 t/d,
4. Pogoni za topljenje mineralnih supstanici uključujući proizvodnju mineralnih vlakana sa proizvodnim kapacitetom od 2 do 10 t/d,
5. Pogoni za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigli, vatrostalne cigle, crijepova, lončarske robe od kremenaste gline ili porcelana sa proizvodnim kapacitetom od 5 do 30 t/d, i/ili sa kapacitetom peći od 1 do 2 m³ i sa gustinom po peći od 100 do 300 kg/m³,
6. Pogoni za proizvodnju betona i gradevičkog materijala uz korištenje cementa sa kapacitetom od 20 do 100 m³/h,
7. Pogoni za proizvodnju ili topljenje asfalta, tera i bitumena sa proizvodnim kapacitetom od 5 do 25 t/h.

e) Infrastrukturni projekti

1. - izgradnja aerodroma namijenjenih slijetanju i polijetanju aviona i helikoptera sa kapacitetom ispod 5,7 t,
 - izgradnja ili produženje pisti sa osnovnom dužinom ispod 500 m,
2. Izgradnja novih kantonalnih puteva od 1 do 2 km neprekidne dužine,
3. Proširenje postojećeg puta sa dvije ili manje traka kako bi se doble četiri ili više traka, gdje bi novi put ili ponovno označeni i/ili prošireni dio puta bio dug ispod 10 km stalne dužine,
4. Projekti industrijskog razvoja na području od 2,5 do 5 ha,
5. Projekti urbanog razvoja uključujući izgradnju šoping centara i parkinga na području od 2,5 do 5 ha ili od 350 do 750 mesta za parking,
6. Podzemne garaže sa prirodnom i vještačkom ventilacijom sa više od 50 mesta,
7. Cjevovodi za prenos, nafte ili hemikalija sa prečnikom od 150 do 500 mm,
8. Cjevovodi za prenos gasa sa prečnikom od 150 do 500 mm i pritiskom većim od 0,4 Mpa (4 bar).

f) Upravljanje otpadom

1. - pogoni za biološku i fizičko-hemijsku obradu neopasnog otpada u cilju daljeg odlaganja sa kapacitetom od 2 do 10 t/d,
 - deponije koje primaju ispod 5 t dnevno ili sa ukupnim kapacitetom od 2.000 do 10.000 t, izuzev deponija inertnog otpada,
 - deponije inertnog otpada sa kapacitetom od 10.000 do 100.000 m³ ukupne zapremine ili površinom od 0,5 do 2 ha.
2. Lokacije za odlaganje šljake sa ukupnim kapacitetom od 2.000 do 10.000 t.
3. Skladištenje otpadaka od gvožđa, uključujući automobilske olupine, sa kapacitetom od 2.000 do 10.000 t/god.

g) Ekstraktivna industrija

1. Kamenolomi i otvoreni kopovi gdje je površina lokacije ispod 2,5 ha (čvrste stijene, šljunak, pijesak, mrki ugalj, treset, vlažni proces razaranja šljunka) i ekstrakcija minerala morskim ili fluvijalnim vadenjem mulja na području ispod 2,5 ha,
2. Bušotine sa dubinom od 200 do 500m,
3. Eksploracija gline, šljunka i pijeska sa kapacitetom od 20.000 do 100.000 m³/god.

h) Poljoprivreda i šumarstvo

1. Pogoni za intezivan uzgoj živine, svinja i krupne stoke sa:
 - 10.000 do 60.000 mesta za brojlere,
 - 8.000 do 40.000 mesta za kokoške,
 - 400 do 2.000 mesta za svinje (preko 30 kg) ili ,
 - 150 do 700 mesta za krmače,
 - 100 do 500 mesta za krupnu stoku,
2. Početno pošumljavanje i krčenje šuma u cilju promjene namjene zemljišta na području od 5 do 15 ha,
3. Intezivan uzgoj ribe na području od 3 do 15 ha.

i) Prehrambena industrija

1. Proizvodnja biljnih i životinjskih masti i ulja sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 do 20.000 t/god,
2. Pakovanje i konzerviranje biljnih i životinjskih proizvoda sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 do 20.000 t/god,
3. Proizvodnja slatkisâ i sirupa sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 do 25.000 t/god,
4. Fabrike ribljeg brašna i ulja sa proizvodnim kapacitetom od 2.000 do 10.000 t/god,

5. Klaonice i industrijske klaonice sa proizvodnim kapacitetom trupala od 2 do 10 t/d,
6. Tretiranje i prerada namijenjena proizvodnji prehrabnenih proizvoda iz životinjskih sirovina (osim mlijeka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda od 5 do 25 t/d,
7. Tretiranje i prerada namijenjena proizvodnji prehrabnenih proizvoda iz biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom gotovih proizvoda od 20 do 100 t/d (srednja vrijednost na tromjesečnoj osnovi),
8. Proizvodnja ili rafiniranje šećera ili proizvodnja skroba sa proizvodnim kapacitetom od 2 do 10 t/d (srednja vrijednost na tromjesečnoj osnovi),
9. Obrada i prerada mlijeka sa količinom mlijeka koje se prima između 5 i 25 t/d (srednja vrijednost na godišnjoj osnovi),
10. Pivare sa proizvodnim kapacitetom od 100 do 500 hl/d.

j) Tekstilna, kožarska, drvna i papirna industrija

1. Postrojenja za predobradu (pranje, bijeljenje, mercerizaciju) ili bojenje vlakana ili tekstila s kapacitetom prerade od 1 do 3 t/d,
2. Pilane i pogoni za proizvodnju drveta, furnira i šperploče sa proizvodnim kapacitetom od 3.000 do 15.000 m³/god,
3. Pogoni za proizvodnju iverice sa proizvodnim kapacitetom od 3.000 do 15.000 m³/god,
4. Postrojenja za štavljenje krupne i sitne kože sa kapacitetom prerade od 200 do 1.000 t/god.

k) Turizam i zabava

1. Ski staze, ski liftovi i žičare do 2 km i prateći objekti sa površinom do 5 ha,
2. Odmarališta i hotelski kompleksi izvan urbanih područja i prateći objekti sa površinom od 1 do 5 ha,
3. Stalni kampovi izvan urbanih područja sa 100 do 500 mesta.

Član 4.

Ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu za sve pogone i postrojenja, uključujući skladišta u kojima su opasne supstance prisutne u količinama utvrđenim u čl. 5. i 6. ovog Pravilnika.

Mješavina i preparati prisutni u postrojenjima, ili skladištima će biti tretirani na isti način kao i čiste supstance pod uslovom da ostaju u okviru granica koncentracija koje su određene na osnovu njihovih osnova u članu 6. ovog Pravilnika.

Kada supstance ili grupe supstanci navedene u članu 5. ovog Pravilnika spadaju u kategorije opasnosti navedene u članu 6. ovog Pravilnika za izdavanje okolinske dozvole primjenjuju se granične količine određene u članu 6. ovog Pravilnika.

Član 5.

Granične količine opasnih supstanci su:

1. Amonijum nitrat u količinama od 100 do 350 t,
2. Amonijum nitrat (u formi dubriva) u količinama od 250 do 1250 t,
3. Arsen pentoksid, arsenična (V) kiselina i/ili soli u količinama od 0,2 do 1 t,
4. Brom u količinama od 5 do 20 t,
5. Hlor u količinama od 2 do 10 t,
6. Etilenamin u količinama od 2 do 10 t,
7. Fluor u količinama od 2 do 10 t,
8. Formaldehid (koncentracija jednaka ili veća od 90%) u količinama od 1 do 5 t,
9. Hidrogen u količinama od 1 do 5 t,
10. Hidrogen hlorid (tečni gas) u količinama od 5 do 25 t,
11. Alkili olova u količinama od 1 do 5 t,
12. Tečni izuzetno zapaljivi gasovi (uključujući LPG) i prirodni gas u količinama od 10 do 50 t,

13. Acetilen u količinama od 1 do 5 t,
14. Etilen oksid u količinama od 1 do 5 t,
15. Propilen oksid u količinama od 1 do 5 t,
16. Metanol u količinama od 100 do 500 t,
17. Kiseonik u količinama od 50 do 200 t,
18. Toluen diizocijanat u količinama od 2 do 10 t,
19. Karbonil dihlorid (fozgen) u količinama od 0,05 do 0,3 t,
20. Arsen trihlorid (arsin) u količinama od 0,05 do 0,2 t,
21. Fosfor trihlorid (fosfin) u količinama od 0,05 do 0,2 t,
22. Sumpor dihlorid u količinama od 0,2 do 1 t,
23. Sumpor trioksid u količinama od 3 do 15 t,
24. Sljedeće kancerogene supstance u količinama ispod 0,001 t:
 - 4-Aminobifenil i/ili njegove soli,
 - Benzidin i/ili soli,
 - Bis(hlorometil) eter,
 - Hlorometil metil eter,
 - Di-metil karbamil hlorid,
 - Dimetilnitrozamin,
 - Heksametylfosfor triamid,
 - 2-Naftilamin i/ili soli,
 - 1,3-Propansulfon,
 - 4-Nitrodifenil,
25. Automobilski benzin i derivati u količinama od 1000 do 5000 t.

Član 6.

Granične količine opasnih supstanci prema kategorijama opasnosti, a koje nisu navedene u članu 5. su:

1. Veoma otrovine u količinama od 1 do 5t,
2. Otrovine u količinama od 10 do 50 t,
3. Oksidirajuće u količinama od 10 do 50 t,
4. Eksplozivi (supstance i preparati koji izazivaju rizik od eksplozije uslijed udara, trenja, vatre ili drugih izvora paljenja) u količinama od 10 do 50 t,
5. Eksplozivi (supstance i preparati koji izazivaju izuzetan rizik od eksplozije uslijed udara, trenja, vatre ili drugih izvora paljenja) u količinama od 2 do 10 t,
6. Zapaljive (tečne supstance i preparati čija je temperatura paljenja ista ili veća od 21° C, i manja ili jednaka 55° C) u količinama od 1000 do 5000 t,
7. Veoma zapaljive tečnosti (supstance i preparati koji postaju vreli i konačno se pale u dodiru sa zrakom na sobnoj temperaturi bez dodavanja energije i supstance čija je temperatura paljenja niža od 55° C i koje ostaju u tečnom stanju pod pritiskom, ali gdje određeni uslovi prerade kao što je visok pritisak ili visoka temperatura mogu izazavati opasnost od pojave nesreća većih razmjera) u količinama od 10 do 50 t,
8. Veoma zapaljive tečnosti (supstance i preparati čija je temperatura paljenja niža od 21° C i koji nisu izuzetno zapaljivi) u količinama od 1000 do 5000 t,
9. Izuzetno zapaljive tečnosti i gasovi (tečne supstance i preparati čija je temperatura paljenja niža od 0° C i tačka ključanja na normalnom pritisku niža ili jednaka 35° C, tečne supstance koje se održavaju na temperaturi iznad njihove tačke ključanja, gasovite supstance i preparati koji su zapaljivi u dodiru sa zrakom na sobnoj temperaturi i pritisku, bez obzira da li pod pritiskom ostaju u gasovitom ili tečnom stanju) u količinama od 2 do 10 t,
10. Opasne po okoliš u kombinaciji sa supstancama veoma toksičnim za akvatične organizme, u količinama od 50 do 200 t,
11. Opasne po okoliš u kombinaciji sa supstancama toksičnim za akvatične organizme i supstancama koje prouzrokuju dugotrajne negativne efekte u vodnim ekosistemima, u količinama od 100 do 500 t,
12. Bilo koja klasifikacija koja nije uključena u gore navedenim kategorijama u kombinaciji sa supstancama koje burno reaguju sa vodom, u količini od 20 do 100 t,

13. Bilo koja klasifikacija koja nije uključena u gore navedenim kategorijama u kombinaciji sa supstancama koje u kontaktu sa vodom oslobadaju toksične plinove, u količinama od 10 do 50 t.

Član 7.

Općinski organ nadležan za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za pogone i postrojenja propisane ovim Pravilnikom, obavezan je dostaviti primjerak rješenja o urbanističkoj saglasnosti Ministarstvu, radi ostvarivanja nadzora nad primjenom uslova utvrđenih okolinskom dozvolom.

Općinski organ nadležan za izdavanje odobrenja za rad za pogone i postrojenja koja su propisana ovim Pravilnikom, ne može izdati odobrenje za rad, ukoliko za te pogone i postrojenja nije izdata okolinska dozvola.

Član 8.

Pogone i postrojenja iz člana 3. ovog Pravilnika za koje su izdate dozvole prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju podnijeti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole najkasnije do 2008. godine.

III - TROŠKOVI

Član 9.

Sve naknade i troškove koji mogu nastati u postupku izdavanja okolinske dozvole snosi podnositelj zahtjeva.

Visinu naknade i troškova utvrđuje resorni ministar posebnim rješenjem.

IV - ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 05-05-18249/04

5. augusta 2004. godine
Sarajevo

Ministar

Zlatko Petrović, s. r.

**Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice**

Na osnovu člana 161. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02 i 8/03), a u vezi sa tačkom 7. Programa obilježavanja "Dječije nedjelje" u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/04), ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo donosi

PROGRAM

**OBILJEŽAVANJA DJEČIJE NEDJELJE U KANTONU
SARAJEVO ZA 2004. GODINU**

U Kantunu Sarajevo obilježavanje Dana djeteta i "Dječije nedjelje" traje od 4. do 10. oktobra 2004. godine kroz sljedeće aktivnosti:

1) Održavanje konferencije za medije u povodu "Dječije nedjelje".

Prisutni: premijer Vlade Kantona Sarajevo, ministri Vlade Kantona Sarajevo i to: ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, ministar zdravstva, ministar obrazovanja i nauke, ministar kulture i sporta, te direktor J.U. "Djeca Sarajeva" i direktor J.U. "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo i generalni sekretar Humanitarne organizacije za brigu i prava djece "Naša dječija".

Vrijeme održavanja: 04. 10. 2004. godine

Nosioci aktivnosti:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, J.U. "Djeca Sarajeva", Humanitarna organizacija za brigu i prava djece "Naša dječija" (u daljem tekstu: HO "Naša dječija") i J.U. Centar za kulturu "Sarajevo"

2) Likovna radionica "HAJDE SVIJETE NE BUDI DIJETE" uz kolažni program sa porukama upućenim djeci svijeta za mir, ljubav i sreću.

Prisutni: Likovna kolonija J.U. Centar za kulturu "Sarajevo", Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Zavod za slijepu i slabovidnu djecu Sarajevo, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" (u daljem tekstu: Zavod "Mjedenica"), SOS Dječje selo Sarajevo, Dječiji dom "Bjelave" i J.U. "Djeca Sarajeva".

Vrijeme održavanja: 04. 10. 2004. godine

Mjesto održavanja: Sarajevo, ulica Ferhadija

Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, J.U. Centar za kulturu "Sarajevo" HO "Naša dječija" i J.U. "Djeca Sarajeva"

3) Posjeta djeci koja se nalaze na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu: Pedijatrijska i Ortopedska klinika i Dječja hirurgija.

Vrijeme posjete: 04. 10. 2004. godine

Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, HO "Naša dječija"

4) Takmičenje učenika osnovnih škola u likovnom stvaralaštvu na temu: "Moja obitelj / porodica"

Vrijeme održavanja: od 04. - 10. 10. 2004. godine

Mjesto održavanja: Centar za prava djece HO "Naša dječija" Vogošča

Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i HO "Naša dječija"

5) "SUPERBUS" predstava za djecu

Vrijeme održavanja: od 04. - 10. 10. 2004. godine

Mjesto održavanja: Parkovi i igrališta za djecu u Kantonu Sarajevo

Nosioci aktivnosti: Društveni centar Hermann Gmeiner Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

6) Učešće delegacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u posjeti i doniranju sredstava za opremu odjeljenju za djecu sa posebnim potrebama pri osnovnoj školi "Fahro Baščelija" u Goraždu

Vrijeme posjete: 05. 10. 2004. godine

Nosioci aktivnosti: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo Bosansko-podrinjskog kantona

7) Dječiji dramsko-muzički performans "PUT OKO SVIJETA" za djecu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju, Zavoda "Mjedenica", Zavoda za slijepu i slabovidnu djecu, Centra "Vladimir Nazor", djecu iz dječijih ustanova "Bjelave i SOS

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 19 - Strana 1404

Utorak, 10. augusta 2004.

Dječijeg sela" Sarajevo, J.U. "Djeca Sarajeva" i učenika osnovnih škola

Vrijeme održavanja: 05. 10.2004. godine

Mjesto održavanja: J.U. Centar za kulturu "Sarajevo"

Nosioci aktivnosti:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, J.U. Centar za kulturu "Sarajevo", J.U. "Djeca Sarajeva" i SOS Društveni centar Hermann Gmeiner Sarajevo

8) Zajedničke igre i druženje djece sa posebnim potrebama iz Zavoda "Mjedenica", "Vladimir Nazor", Centar za gluhi i nagluhi djevcu i djece iz vrtića J.U. "Djeca Sarajeva".

Vrijeme druženja: 06. 10. 2004. godine

Mjesto druženja: Zavod "Mjedenica"

Nosioci aktivnosti:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i J.U. "Djeca Sarajeva"

9) U povodu "Nedjelje dojenja" učešće delegacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u promoviraju brošure za roditelje o značaju programa imunizacije.

Vrijeme održavanja: 06. 10. 2004. godine

Nosioci aktivnosti: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF

10) Jednodnevni izlet za 50 djece sa posebnim potrebama Zavoda "Mjedenica" i Centra "Vladimir Nazor".

Vrijeme održavanja: 07. 10. 2004. godine

Mjesto održavanja: Dom Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći

Nosioci aktivnosti:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, HO "Naša dječa", Humanitarna organizacija "Oaza" i Crveni križ Kantona Sarajevo

11) Učešće Dječijeg doma "Bjelave" i SOS Dječijeg sela Sarajevo na susretima i sportskim takmičenjima djece bez roditeljskog staranja smještenih u ustanova socijalne zaštite.

Vrijeme održavanja: od 08. do 10. 10. 2004. godine

Nosioci aktivnosti:

Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, odgovarajuća resorna ministarstva kantona i Dječiji dom "Rada Vranješević" u Banjoj Luci

Domaćin susreta: Dječiji dom "Rada Vranješević" Banja Luka

12) Učešće na konferenciji o pravima djeteta: "Djeca bez roditeljskog staranja"

Vrijeme održavanja: 08. 10. 2004. godine

Mjesto održavanja: Dječiji dom "Rada Vranješević" Banja Luka

Nosioci aktivnosti: Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine, UNICEF BiH i Dječiji dom "Rada Vranješević" Banja Luka

13) Muzički matine za djecu iz vrtića J.U. "Djeca Sarajeva" i učenika OŠ. "Hašim Spahić" Ilijaš i OŠ. "Podlugovi"

Vrijeme održavanja: 09. 10. 2004. godine

Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, J.U. Centar za kulturu "Sarajevo" i J.U. "Djeca Sarajeva".

14) Predstava dječijeg pozorišta "Bašteatar" za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta SOS Dječijeg sela Sarajevo, Dječijeg doma "Bjelave", Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Zavoda "Mjedenica", Centra "Vladimir Nazor" i djeca J.U. "Djeca Sarajeva"

Vrijeme održavanja: 10. 10. 2004. godine

Mjesto održavanja: J.U. Centar za kulturu "Sarajevo"

Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i J.U. Centar za kulturu "Sarajevo"

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 13-35-19329/04

4. augusta 2004. godine
Sarajevo

Ministar

Hajrudin Ibrahimović, s. r.

Ministarstvo prometa i komunikacija

Na osnovu člana 17. Odluke o taxi prijevozu na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), ministar prometa i komunikacija donosi slijedeći

PLAN I PROGRAM

BROJA, RAZMJEŠTAJA TAXI STAJALIŠTA I BROJ VOZILA PO POJEDINIM TAXI STAJALIŠTIMA ZA 2004.

1. Utvrđuje se Plan i program broja, razmještaja taxi vozila po pojedinim taxi stajalištima za 2004. godinu.

R. br.	Broj štanda	Stajalište	Kategorija	Dužina m	Broj mjesta	Kapacitet	Naknada KM	Ukupno KM	
1 Stari grad									
1	1	Baščaršija	1	2x65	26	60	18	1080	
2	2	Katedrala	1	70	18	40	18	720	
3	3	Latinski Most	2	71	14	35	14	490	
4	4	Dom Armije	1	55	11	31	18	558	
5	47	Pijaca Vijećnica	2	52	10	20	14	280	
6	101	Bistrik	2	36	8	13	14	182	
7	102	Vratnik	2	12	5	7	14	98	
8	601	Širokača	1	16	4	5	18	90	
9	401	Kovači	1	10	2	3	18	54	
U K U P N O					98	214		3.552,00	
2 Centar									
1	5	Okretnica Podhrastovi	3	28	6	20	8	160	
2	6	Pozorište	2	36	15	25	14	350	
3	7	Mejtaš	2	10	4	15	14	210	
4	8	Robna Kuća	2	47	9	30	14	420	
5	9	Koševo park	1	108	22	40	18	720	
6	10	Bolnica Koševo gore	1	60	12	30	18	540	
7	11	Bolnica Koševo dole	2	33	7	20	14	280	
8	12	Patriotske lige	2	40	8	20	14	280	
9	13	Pijaca Most Zetra	2	40	8	20	14	280	
10	14	Koševsko brdo	2	58	12	25	14	350	
11	15	Hotel Zagreb	1	68	14	20	18	360	
12	16	Državna bolnica	2	52	10	20	14	280	
13	17	Holiday Inn	1	40	8	15	18	270	
14	35	Breka	2	53	11	25	14	350	
15	40	Skenderija	1	38	8	20	18	360	
16	45	Groblje Bare	3	48	10	20	8	160	
17	60	Koševo Stadion	2	25	5	15	14	210	
18	68	Drvnenija	2	10	2	3	14	42	
19	72	Vrbanja	2	30	6	20	14	280	

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 19 - Strana 1406

Utorak, 10. augusta 2004.

20	201	Jagomir	3	20	4	5	8	40	
21	202	Hotel Omega	3	15	3	4	8	32	
22	203	Pionirska dolina	1	20	5	8	18	144	
23	501	Mehmeda Spahe	1	10	2	3	18	54	
24	502	UNIS neboderi	1	5	1	2	18	36	
25	402	UNIS neboderi	1	10	2	3	18	54	
26	301	Terezije	1	20	4	6	18	108	
27	103	Zaima Šarca	1	20	2	3	18	54	
28	104	Odobašina	2	10	2	2	14	28	
		U K U P N O		202	439			6.452,00	

3 Novo Sarajevo

1	18	Autobuska stanica	1	113	23	40	18	720	
2	19	Željeznička stanica	3	80	16	40	8	320	
3	20	Pofalići	3	26	5	20	8	160	
4	21	Hitna pomoć	2	73	15	20	14	280	
5	22	Most Dolac Malta	1	100	20	20	18	360	
6	23	Paromilinska	3	40	8	20	8	160	
7	24	Treska	2	45	9	20	14	280	
8	25	Stadion Grbavica	3	50	5	20	8	160	
9	26	Hepok	1	41	8	20	18	360	
10	43	Velešići	2	48	10	20	14	280	
11	46	Kovačići	2	45	9	20	14	280	
12	49	Grbavica	1	57	11	20	18	360	
13	52	Čengić Vila	4	24	5	10	5	50	
14	61	Azize Šaćirbegović	3	40	9	20	8	160	
15	62	Palma Hrasno	2	50	10	10	14	140	
16	71	Hotel Bristol	2	40	8	15	14	210	
17	105	Šoping	1	15	4	6	18	108	
18	106	Džamijnska	1	20	4	6	18	108	
19	204	Klas	2	12	8	11	14	154	
20	302	Vraca	2	30	7	9	14	126	
21	303	Gradačačka	2	16	4	5	14	70	
		U K U P N O			198	372			4.846,00

4 Novi Grad

1	27	Kumrovec	2	72	14	30	14	420	
2	28	RTV	2	80	16	20	14	280	
3	29	Buća Potok	3	35	7	20	8	160	
4	30	Boljakov Potok	3	40	8	20	8	160	
5	31	Otes	4	50	10	5	5	25	
6	32	Alipašino polje - IX	2	58	12	20	14	280	
7	33	Mojmilo	3	24	5	15	8	120	
8	34	Dobrinja trg	3	50	10	20	8	160	
9	39	Švrakino selo	2	46	9	20	14	280	
10	42	Dobrinja 2	3	35	7	20	8	160	
11	44	Nedžarići	2	50	10	20	14	280	
12	54	Rajlovac	4	25	5	10	5	50	
13	205	Semira Frašte	2	40	9	12	14	168	
14	503	Aneks	3	10	2	3	8	24	
15	403	Velikih drveta	3	10	2	3	8	24	
16	107	Dobrinja 2 - parking	3	20	5	7	8	56	
17	108	Alipašino-C faza	2	20	5	7	14	98	
		U K U P N O			136	252			2.745,00

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Utorak, 10. augusta 2004.

Broj 19 - Strana 1407

5 Ilidža

1	36	Heco prom	3	33	7	10	8	80	
2	37	Sokolović kolonija	3	25	5	5	8	40	
3	38	Hrasnica	2	25	5	10	8	80	
4	48	Ilidža	1	91	18	35	18	630	
5	53	Stup petlja	2	27	5	10	14	140	
6	55	Aerodrom	1	30	6	28	18	504	
7	57	Rakovica	3	25	5	7	8	56	
8	65	Blažuj	4	30	6	5	5	25	
9	69	Pijaca Stup	2	30	6	10	14	140	
10	70	Halilovići	2	15	3	10	14	140	
11	48	Ilidža-Hotel Terme	1	20	4	5	18	90	
12	48	Ilidža-Vila Ilidža	1	20	4	5	18	90	
13	602	Blažuj kod Crkve	1	20	5	6	18	108	
14	404	Lužani	2	10	2	2	14	28	
15	304	Centrotrans-Bačići	2	16	4	5	14	70	
UKUPNO				85	153			2.221,00	

6 Vogošća

1	50	Vogošća	2	37	7	20	14	280	
2	63	Semizovac	4	25	5	5	5	25	
UKUPNO				12	25			305,00	

7 Ilijas

1	51	Ilijas	2	48	10	5	14	70	
2	64	Podlugovi	4	12	2	5	5	25	
3	59	Srednje	3	12	4	5	8	40	
UKUPNO				16	15			135,00	

8 Hadžići

1	41	Hadžići	3	30	6	5	8	40	
2	66	Pazarić	4	12	2	5	5	25	
3	67	Tarčin	4	30	6	5	5	25	
UKUPNO				14	15			90,00	

9 Trnovo

1	56	Trnovo	3	15	3	4	8	32	
UKUPNO				3	4			32,00	

UKUPNO TAXI VOZILA ZA KANTON

764

1489

20.378,00

2. Ovaj Plan i program stupa na snagu danom donošenja i važi u 2004. godini.

Broj 04-05-sl/04
29. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministrica
Ljiljana Sakić, s. r.

Ministarstvo zdravstva

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/01), a u vezi člana 3. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), ministrica zdravstva donosi

UPUTSTVO

O VRSTAMA I NAČINU POSTUPANJA SA MEDICINSKIM OTPADOM KOJI NASTAJE PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Uvod

I

Ovim uputstvom se definisu vrste medicinskog otpada koje nastaju pri pružanju zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, apotekama i ambulantama privatne prakse na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove), te uređuje način postupanja sa medicinskim otpadom u smislu njegovog razvrstavanja na mjestu nastanka, sakupljanja, obrade otpada i konačnog skladištenja, do donošenja federalnih propisa iz ove oblasti.

Vrste medicinskog otpada

II

U zdravstvenim ustanovama, medicinski otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite se razvrstava na:

1. Opasni medicinski otpad čije vrste su:

- *Patološki otpad*-dijelovi ljudskog tijela, amputati, tkiva, organi odstranjeni tokom hirurških intervencija, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente, fetusi i sl.
- *Infektivni otpad*-sav otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svog tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest u ljudi koji su im izloženi, kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u dodir sa krvljvu ili izlučevinama infektivnih bolesnika, ili je upotrebljen pri hirurškim intervencijama, previjanju rana ili obdukciji, otpad iz odjeljenja za izolaciju bolesnika, otpad iz odjela za dijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi pribor za jednokratnu upotrebu i sl.
- *Oštiri predmeti-igle*, skalpeli, i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu.
- *Hemski otpad*-dbačene čvrste, tečne ili gasovite hemikalije koje se upotrebljavaju pri medicinskim, dijagnostičkim ili eksperimentalnim postupcima, čišćenju ili dezinfekciji. Ova vrsta otpada može biti opasan i to kada je otpad toksičan, korozivan, lako zapaljiv, reaktiv i sadrži genotoksične tvari ili može biti inertan tj. kada ne posjeduje navedena svojstva.
- *Farmaceutski otpad* uključuje farmaceutske proizvode, lijekove i hemikalije koji su vraćeni sa odjela gdje su bili a nisu upotrebljeni, ili im je istekao rok upotrebe, ili se trebaju baciti iz bilo kojeg razloga.
- *Posude pod pritiskom*-boćice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom, koje se apliciraju u obliku aerosola, a pri izlaganju višim temperaturama mogu eksplodirati.
- *Radioaktivni otpad*-podliježe posebnim propisima.

2. Inertni-komunalni otpad - sličan je komunalnom a nastaje u kuhinjama, restoranima, uredima i sl. Zbrinjava se kao komunalni otpad jer nije nastao pri pružanju zdravstvene zaštite tj.medicinskim postupcima i ne predstavlja rizik za zdravlje i okoliš.

Plan postupanja sa opasnim medicinskim otpadom

III

Postupanje sa opasnim medicinskim otpadom podrazumijeva njegovo razvrstavanja na mjestu nastanka, skupljanje, vođenje evidencije, prijavljivanje, skladištenje, pripremu za obradu, obradu, prijevoz i odlaganje.

IV

Zdravstvene ustanove dužne su sačiniti **trogodišnji plan** zbrinjavanja medicinskog otpada u kojem se mora definisati aktivnosti za svaku godinu, vremenski plan izvršenja organizacionih, kadrovske i gradevinske izmjene, kao i sredstva neophodna za realizaciju istog.

Plan treba da sadrži detaljne opise i razrađene postupke za:

- Razvrstavanje medicinskog otpada;
- Put, način, i vremenski plan sakupljanja razvrstanog otpada, uz eventualni način privremenog skladištenja do prikupljanja otpada;
- Zadužene osobe za razvrstavanje otpada, odgovorne osobe za kontrolu i edukaciju istih;
- Put i način prijevoza, zadužene osobe za prijevoz otpada do mjesta gdje će se otpad ili obradivati ili skladišti do obrade;
- Uslovni, način i trajanje takvog skladištenja;
- Odgovorne osobe i način vodenja evidencije (obrazac evidencije otpada, prijavni list), obilježavanje otpada;
- Način obrade otpada i odlaganje, uz evidentiranje obrade, arhiviranje izvještaja;
- Odgovorna osoba za nadzor i organizaciju.

Plan iz stava 1. ove tačke treba da se sačini u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, i dostavi Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.

Razvrstavanje ambalaže po vrstama opasnog medicinskog otpada

V

Opasni medicinski otpad , u smislu tačke II ovog uputstva se razvrstava i sakuplja na mjestu nastanka u ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, te načinu skladištenja, prijevoza i obradivanja.

Ambalaža u kojoj se sakuplja opasni medicinski otpad, kao što su plastične vreće, kartonske kutije, posude, kontejneri mora biti izradena tako da:

- Svojim karakteristikama po boji omogućava i olakšava razvrstavanje na mjestu nastanka i to:
 - crvena boja za infektivni otpad,
 - crna boja sa crvenom trakom za patološki otpad,
 - žuta boja za hemijski otpad,
 - zelena boja za farmaceutski otpad,
 - crna boja za komunalni otpad.

VI

Amabalaža za medicinski otpad , po svojim karakteristikama treba da je izradena tako da:

- Onemogućava neovlašteno otvaranje posuda i kontejnera;
- Poslije obrade da ne zagadjuje okoliš;
- Neprobojna za oštре predmete, tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja, ozljedivanje, kao i prijenos infekcije na osobe koje postupaju sa otpadom;
- Nepropusna za tekućine, tako da onemogućava proljevanje sadržaja.

VII

Ambalaža za skladištenje mora imati oznaku: "Opasni medicinski otpad - vrsta otpada: _____".

Ambalaža koja se koristi višekratno za ovaj otpad , mora biti od odgovarajućeg materijala tako da omogući adekvatno pranje i dezinfekciju.

Prostor, sakupljanje, skladištenje i način konačnog uništavanja medicinskog otpada

VIII

Prostor u kojem se medicinski otpad razvrstava mora biti smješten u posebnim prostorijama u blizini mjesta gdje se stvara medicinski otpad.

Prostor u kojem se medicinski otpad skladišti mora biti odvojen, označen, predviđen samo za tu svrhu, sa omogućenim pristupom za vozila.

Prostor treba daje graden tako da se lako čisti i dezinficira. Dezinfekcija skladišta treba da se obavlja jednom sedmično a po potrebi i češće.

IX

Sakupljanje otpada, jednom dnevno, a po mogućnosti jednom u smjeni, obavljaju osobe koje se ovlaste za te poslove .

Prijevoz otpada se obavlja prijevoznim sredstvima koja moraju biti namijenjena za te svrhe, od materijala koji se lako čisti i dezinficira.

Put skupljanja i prijevoza mora biti predviđen, preciziran trogodišnjim planom, odvojen od puteva kojim se odvijaju uobičajene zdravstvene aktivnosti (čisto rublje, sterilni materijal i sl.), ako ne prostorno, onda vremenski.

X

Skladištenje infektivnog otpada i oštih predmeta bez obrade smije trajati najduže osam dana. Ove dvije vrste medicinskog otpada se moraju obraditi postupkom sterilizacije, prevesti u stanje kada nisu opasni za zdravlje u uredajima za sterilizaciju, i nakon toga drobljenjem otpada reducirati volumen za min 75%, te ga učiniti neprepoznatljivim . Takav mehanički, higijenski neškodljiv otpad se smije odlagati kao inertni-komunalni otpad.

Anatomski patološki otpad iz etičkih razloga sakuplja se , skladišti i zbrinjava posebno. Zbrinjava se spaljivanjem u krematoriju ili zakopavanjem na groblju na posebnim parcelama.

Krv koja preostane nakon laboratorijske analize, zbrinjava se kao infektivni otpad, skupa sa vacutainerima.

Krv i krvni derivati koji su pomiješani sa hemikalijama uslijed dijagnostičke pretrage, zbrinjavaju se kao hemijski otpad.

Sav opasni hemijski otpad i veće količine inertnog hemijskog otpada (10 litara sedmično) se skupljaju u odgovarajuću ambalažu, prilagođenu vrsti hemijskog otpada, skladište do konačnog zbrinjavanja-izvoza u zemlje gdje postoje postrojenja za uništavanje hemijskog otpada.

Farmaceutski otpad koji se ne uspije vratiti dobavljaču na vrijeme, se skladišti do konačnog zbrinjavanja- izvoza u zemlje gdje postoji postrojenje za spaljivanje ove vrste otpada. Apoteke su dužne imati ambalažu za farmaceutski otpad u koji korisnici mogu ubaciti lijekove isteklog roka trajanja, zaostale u domaćinstvima, i skladištitи takav otpad do izvoza.

Posude pod pritiskom se ne smiju izlagati povišenoj temperaturi zbog mogućnosti eksplozije, niti odlagati bez deaktivacije. Posude pod pritiskom se mogu reciklirati.

Kadar

XI

Osobe koje rukuju sa medicinskim otpadom moraju biti educirane za postupanje sa ovom vrstom otpada i opremljene sa zaštitnim radnim odijeljima.

Evidencija

XII

Evidencija o medicinskom otpadu sadrži:

- Specifikaciju otpada po vrsti, količini i mjestu nastanka;
- Prijavne listove-obrasce predviđene planom;
- Prateći list uz prevozno sredstvo;
- Dokaz o načinu uništenja odnosno obrade otpada;
- Planom zadužena osoba vodi bazu podataka o medicinskom otpadu, sačinjava mjesecni izvještaj koji se obavezno dostavlja Komisiji za kontrolu bolničkih infekcija i odgovornoj osobi za organizaciju i unutrašnji nadzor.

Ova dokumentacija mora biti dostupna zdravstvenim i sanitarnim inspektorima.

Nadzor

XIII

Nadzor nad provođenjem ovog uputstva provodi zdravstvena i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Zdravstvena i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva će u okviru redovnih nadzora vršiti kontrolu postupanja sa medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo , odnosno primjenu odredaba ovog uputstva, do donošenja propisa iz ove oblasti, odnosno uspostave nadležne inspekcije.

Kontrolu sterilizacije medicinskog otpada, kao i dezinfekcije amabalaze, prostora, i prevoznog sredstva provodi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na zahtjev nadležne inspekcije.

XIV

Radi pravovremenog sprečavanja zagadivanja okoline i smanjenja posljedica po zdravlje ljudi, zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo su dužne primjenjivati ovo uputstvo do donošenja propisa koji će u cijelosti regulisati ovu oblast.

XV

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 10-37-10752/04
9. augusta 2004. godine
Sarajevo

Ministrica
prof. dr. Zahra Dizdarević, s. r.

Ministarstvo privrede

Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 9. Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), Ministarstvo privrede donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "MILCO'S" DD SARAJEVO

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora privrednog društva "MILCO'S" dd Sarajevo, imenovani rješenjem broj 07-04-05-17164/03 od 17. 02. 2003. godine:
 - dr. SABAHUDIN BAJRAMOVIĆ, predsjednik
 - RIZAH AVDIĆ, spec. vet. med., član
 - IZET KAPETANOVIĆ, član
2. Ovo rješenje stupa na snagu dana 01. 08. 2004. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-04-18-19244
2. augusta 2004. godine
Sarajevo

Ministar
mr. Abid Šarić, s. r.

Na osnovu člana 5. Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), Ministarstvo privrede donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA TP "MARKETI" D.D. SARAJEVO

- Imenuju se članovi Upravnog odbora TP "MARKETI", d.d. Sarajevo, kao vršioci dužnosti, na period od najviše dva mjeseca:
 - KEMO MANGAFIĆ, predsjednik
 - mr. DULJKO HASIĆ, član
 - JASMIN TEROVIĆ, član
 - MEVLIDA ĆATOVIĆ, član
 - ZEKIJA ĆUROVAC, član
- Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-05-20-18954

28. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
mr. Abid Šarić, s. r.

Na osnovu člana 5. Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), Ministarstvo privrede donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TP "ROBNE KUĆE", D.D. SARAJEVO

- Imenuju se članovi Upravnog odbora TP "Robne kuće", d.d. Sarajevo, kao vršioci dužnosti, na period od najviše dva (2) mjeseca:
 - KEMAL GRCIĆ, predsjednik
 - MIRSADA ČEHO, član.
- Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-05-20-18898/2

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
mr. Abid Šarić, s. r.

GRAD SARAJEVO

Gradsko vijeće

Na osnovu člana 28. stav 1. i člana 35. stav 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), te člana 15. stav 1. tačka 1. i člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 12/98 i 14/98), Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na sjednici održanoj dana 27. jula 2004. godine, donijelo

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SOUKBUNAR""

Vrsta plana

Član 1.

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Soukbunar" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/02)-u daljem tekstu: Plan.

Granice područja za koje se Plan radi

Član 2.

Granica obuhvata Plana počinje od mjesta gdje granica između općina Centar i Stari Grad presijeca Gradske obilaznice odnosno ulicu Put Mladih Muslimana k.č. 2779/2 te ide na jugozapad, jugoistok, jugozapad, sjeverozapad, jugozapad i jug graničom između općina Centar sa desne i Stari Grad sa lijeve strane i dolazi do mjesta gdje granica između naprijed navedenih općina presijeca odnosno izlazi na Trebevičku ulicu, produžava na sjeverozapad, idući uz Trebevičku ulicu k.č. 3799 (obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medju između parcela k.č. 3799 (Trebevička ulica) i 2542 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 188 po y = 265 m, a po x = 1 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medju između parcela k.č. 2541 i 2542

udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 188 po y = 217 m, a po x = 7,5 m, produžava na zapad idući međama parcela k.č. 2541, 2539, 2537/1, 2536, 2535, 2534, 2533, 2532 i 2531 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele 2531, produžava na zapad u pravoj liniji i dolazi do tromede parcele k.č. 2523, 2524 i 2530, ide na jugozapad međama parcele k.č. 2523, 2525 i 2530/2 (obuhvata ih) i dolazi na najjužniji rub parcele k.č. 2530/3, nastavlja na zapad idući u pravoj liniji i dolazi do mjesta gdje na Trebevičku ulicu k.č. 2799 izlazi pristupni put k.č. 3812, ide na jugozapad putem k.č. 3812 (obuhvata ga) i dolazi do tromede parcele k.č. 3751, 3812 i 3747, nastavlja na sjeverozapad idući jugozapadnom medom parcele k.č. 3751 (obuhvata je), produžava u blagom luku na sjeverozapad i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medju između parcele k.č. 3799 i 3759/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 187 po y = 245 m, a po x = 4 m, produžava na sjeverozapad idući Trebevičkom ulicom k.č. 3799 (obuhvata je) i izlazi na granicu između općina Novo Sarajevo i Centar, produžava na sjeverozapad idući granicom između općina Novo Sarajevo sa lijeve i Centar sa desne strane i dolazi do Gradske obilaznice odnosno ulice Put Mladih Muslimana k.č. 2779/2 nastavlja na istok idući južnom stranom Gradske obilaznice koju ne obuhvata odnosno ulicom Put Mladih Muslimana, te dolazi do mjesta gdje istu presijeca granica između općina Centar i Stari Grad odnosno mesta odakle je opis granice i počeо.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VIII.

Ukupna površina obuhvata iznosi 58 ha.

Vremenski period za koji se Plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2004. - 2014. godine).

Smjernice za izradu Plana

Član 4.

Usmjerenje za izradu Plana:

- u svrhu izrade Plana obezbijediti ažurnu geodetsku podlogu u razmjeri 1:1000, geokodiranu u digitalnom obliku,
- na osnovu programa istražnih radova izvršiti detaljnija istraživanja inžinjerskogeoloških, geomehaničkih i hidrogeoloških osobina terena,
- na bazi izvršenih istražnih radova ocijeniti pogodnost terena za građenje, sanaciju i legalizaciju objekata kao i izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture,
- preispitati koncepciju prostorne organizacije datu kroz postojeći Plan u skladu sa detaljnim ispitivanjima stabilnosti padine,
- dati uslove sanacije klizišta, postojećih objekata i infrastrukture kao i troškove tih radova,
- preispitati sistem gradenja na ovoj padini uzimajući u obzir troškove saniranja terena -klizišta,
- planirati minimalne intervencije u smislu lociranja novih objekata, prvenstveno usmjereni ka izgradnji objekata društvene infrastrukture,
- uvesti zabranu građenja i legalizacije bespravno izgrađenih objekata do donošenja Plana.

Rokovi za izradu Plana

Član 5.

- Provodenje javnog nadmetanja i obezbjedenje podloga, kontrola podloga te istražni radovi izrade elaborata o inžinjerskogeološkim, geomehaničkim i hidrogeološkim osobinama terena sa uvjetima sanacije je 8 mjeseci od donošenja Odluke o pristupanju izradi Plana i obezbjedenja sredstava,
- Izrada Koncepta Plana 4 mjeseca poslije dobijenih podloga i uslova građenja,
- Prednacrt Plana, naredna 1,5 mjeseca po verifikaciji Koncepta,
- Prijedlog plana 3 mjeseca po obavljenoj javnoj raspravi i dobijenom zapisniku od strane Nosioča pripreme Plana.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 6.

Sredstva za pripremu i izradu Plana u iznosu od 52.400,00 KM obezbijedit će Općina Centar Sarajevo iz sredstava koja se ostvare iz naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Sredstva za detaljna istraživanja inžinjerskogeoloških, geomehaničkih i hidrogeoloških osobina terena, te izradu elaborata iz te oblasti sa uslovima sanacije klizišta, objekata i infrastrukture, sa predračunom tih radova, obezbijedit će Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Nosilac pripreme Plana i nosilac izrade Plana

Član 7.

Nosilac pripreme za izradu Plana je gradonačelnik Grada Sarajeva.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javna rasprava i donošenje plana

Član 8.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.

Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 9.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvrđenih Smjernica i ponuditi ga Nosioču pripreme za izradu Plana.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosioču pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrt-a plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrditi će Prijedlog plana i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje.

Ostale odredbe

Član 11.

Subjekti planiranja su: Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 12.

Utvrđuje se režim zabrane građenja i legalizacije bespravno izgrađenih objekata do donošenja Plana, a najduže 2 godine.

Član 13.


Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog R 1:1000.

Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-966/04
27. jula 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Gradskog vijeća
prof. dr. Mira Jadrić
Winterhalter, s. r.



Na osnovu člana 35.stav 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04) i člana 15. stav 1. tačka 1.i člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 12/98 i 14/98), Gradsko vijeće je na sjednici održanoj dana 27. jula 2004. godine, donijelo

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA "HRASNO II"

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Regulacionog plana "Hrasno II" ("Službene novine grada Sarajeva", br. 7/73, 34/79, 13/86 i 21/89) -(u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju objekata u okviru Plana,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata;
- Idejno rješenje saobraćaja;
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda;
- Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije;
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete;
- Idejno rješenje kablovske tk mreže;
- Idejno rješenje hortikulture.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Novi Grad Sarajevo, službi dokumentacije Općine Novo Sarajevo, Gradskoj upravi-Služba za urbano planiranje i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-964/04
27. jula 2004. godine
Gradsko vijeće
prof. dr. Mira Jadrić
Winterhalter, s. r

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), člana 15. stav 1. tačka 1. i člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 12/98 i 14/98), Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na sjednici održanoj dana 27. jula 2004.godine, donijelo

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "HRASNO II"

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje Izmjena i dopuna Regulacionog plana "HRASNO II" ("Službene novine Grada Sarajeva", br. 7/73, 34/79, 13/86 i 21/89) -u daljem tekstu: Plan, a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina raznih

namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljишta, uređenje zelenih i slobodnih površina, uvjeti za izgradnju objekata za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, uvjeti za postavljanje ograda, odnos prema postojećim građevinama kao i djelatnosti i uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim i drugim prostorima, te ostale odredbe bitne za provođenje Plana.

Član 2.

Granica prostornog obuhvata počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na sjevernoj strani ulice Safeta Hadžića, odnosno sjevernoj strani trase Južne longitudinale, udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 206,50 m, a po x = 184,50 m i polazi u pravcu sjevera idući istočnim međama parcela k.č. 139 i 133, koje ne obuhvata i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 133, ide na sjeverozapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 2, koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 229 m, a po x = 93 m, produžava na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 3, koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 241 m, a po x = 56,5 m, lomi se idući na zapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4, koja se nalazi na istočnoj strani trase V transverzale udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 295 m, a po x = 69 m, nastavlja na sjeverozapad idući istočnom stranom trase V transverzale, koju ne obuhvata i dolazi do rijeke Miljacke, kojom uzvodno produžava na sjeveroistok idući njenom lijevom obalom (ne obuhvata je) k.č. 4359 i dolazi do mosta na istoj, preko kojeg prolazi IV transverzala, lomi se idući na jugoistok zapadnom stranom IV transverzale k.č. 1315, koju ne obuhvata, te dolazi do raskršća iste u Južne longitudinale odnosno ulice Safeta Hadžića, lomi se idući u pravcu zapada sjevernom stranom trase Južne longitudinale, koju ne obuhvata, te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice prostornog obuhvata i počeо.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo III - Općina Novi Grad Sarajevo i K.O. Novo Sarajevo II - Općina Novo Sarajevo.

Ukupna površina obuhvata iznosi 15,8 ha.

Član 3.

U sklopu ovog Plana definisane su zone sa slijedećim nazmenama:

- A. Zone Kolektivnog stanovanja (1 i 2)
- B. Stambeno-poslovne zone (1 i 2)
- C. Zona Društvene infrastrukture

A. Zone Kolektivnog stanovanja

Zona Kolektivnog stanovanja broj 1 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1, koja se nalazi na ulici Milana Preloga k.č. 1416/1, udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 183 po y = 65,5 m, a po x = 96,5 m, ide u pravcu juga istočnom stranom ulice Milana Preloga k.č. 1416/1 (obuhvata je) i dolaz do tačke broj 2, koja se nalazi na istočnoj strani ulice Milana Preloga k.č. 1416/1, udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 183 po y = 50,5 m, a po x = 1 m, lomi se idući na jugozapad sjevernom stranom ulice Milana Preloga, koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa trasom V transverzale, lomi se idući na sjeverozapad istočnom stranom trase V transverzale, koju ne obuhvata i dolazi do rijeke Miljacke kojom uzvodno produžava na istok (ne obuhvata je) idući njenom lijevom obalom, te dolazi do tačke broj 1, odnosno mjesta odakle je opis granice Zone Kolektivnog stanovanja broj 1 i počeо.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo II i III.

Ukupna površina obuhvata iznosi 3,7 ha.

Zona Kolektivnog stanovanja broj 2 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1, koja se nalazi na sjevernoj strani trase Južne longitudinale (ulica Safeta Hadžića), udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 206,5 m, a po x = 184,5 m, ide u pravcu sjevera istočnim međama parcela k.č. 139 i 133, koje ne obuhvata i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 133, ide na sjeverozapad u pravoj liniji, te dolazi do tačke broj 2, koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 229 m, a po x = 93 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3, koja se nalazi na južnoj strani ulice Milana Preloga udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 205 po y = 238 m, a po x = 70 m, produžava na sjeveroistok idući sa južne strane ulice Milana Preloga, koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa trasom IV transverzale kojom produžava na jugoistok (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na zapadnoj strani trase IV transverzale udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 217,5 m, a po x = 3 m, lomi se idući na zapad u pravoj liniji, te dolazi do tačke broj 5, koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 184 po y = 120,5 m, a po x = 2 m, produžava u pravcu juga idući u pravoj liniji do tačke broj 6, koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 126 m, a po x = 40 m, produžava u pravoj liniji na jug, te dolazi do tačke broj 7, koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 126,5 m, a po x = 121 m, nastavlja u pravoj liniji u pravcu juga, te dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na sjevernoj strani trase Južne longitudinale (ulica Safeta Hadžića) udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 129,5 m, a po x = 146 m, produžava na zapad idući sjevernom stranom trase Južne longitudinale, koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1, odnosno mjesta odakle je opis granice Zone Kolektivnog stanovanja broj 2 i počeо.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I i II.

Ukupna površina obuhvata iznosi 5,7 ha.

B. Stambeno-poslovne zone

Stambeno-poslovna zona broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od mosta na rijeci Miljacki, preko kojeg prelazi trasa IV transverzale, ide u pravcu jugoistoka zapadnom stranom trase IV transverzale, koju ne obuhvata (ulica Azize Šaćirbegović), te dolazi do njenog raskršća sa ulicom Milana Preloga, kojom produžava na jugozapad (ne obuhvata je), idući njenom sjevernom stranom, skreće na sjeverozapad idući istočnom stranom parcele k.č. 1205/11 (škola Vladimir Nazor), koju ne obuhvata, te izlazi na rijeku Miljacku kojom uzvodno produžava na sjeveroistok idući njenom lijevom obalom (ne obuhvata je) i dolazi do mosta gdje preko iste prelazi IV transverzalu, odnosno mosta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 1 i počeо.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,9 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 2 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1, koja se nalazi na sjevernoj strani trase Južne longitudinale (ulica Safeta Hadžića) udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 129,5 m, a po x = 146 m, ide u pravcu sjevera u pravoj liniji do tačke broj 2, koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 126,5 m, a po x = 121 m, produžava na sjever idući u pravoj liniji do tačke broj 3, koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 126 m, a po x = 40 m, nastavlja u pravoj liniji na sjever, te dolazi do tačke broj 4, koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 184 po y = 120,5 m, a po x = 2 m, lomi se idući na

istok u pravoj liniji, te dolazi do tačke broj 5, koja se nalazi na zapadnoj strani trase IV transverzale udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 206 po y = 217,5 m, a po x = 3 m, lomi se idući na jugoistok uz trasu IV transverzale, koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa trasom Južne longitudinale, kojom produžava na zapad (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1, odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 2 i počeо.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo II.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,7 ha.

C. Zona Društvene infrastrukture

Zona Društvene infrastrukture obuhvata područje koje se prostire na parcelama k.č. 1205/10 i 1205/11 K.O. Novo Sarajevo II.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,4 ha.

Urbanističko-tehnički uvjeti i uvjeti za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta

Član 4.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina:

- Građevinske parcele utvrđene su Idejnim planom parcelacije i građevinskim i regulacionim linijama;
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju objekta u odnosu na javnu površinu, saobraćajnicu, vodotok i druge objekte i ujedno označava liniju iskoljenja. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja;
- Projektovanje građevina i izgradnja istih moraju biti u skladu sa uslovima koji su dati u tekstualnom obrazloženju Plana za svaku građevinsku parcelu i to:
 - A. Osnovni urbanistički pokazatelji
 - B. Opći uslovi
 - C. Uslovi za sistem izgradnje
- Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u sve građevine moraju biti isprojektovani i izvedeni sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje;
- Nivelacione kote poda prizemlja građevina u odnosu na saobraćajnicu, utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvučene za min. 15 cm;
- Visinska kota završnog sloja krovnih ploča podzemnih garaža treba biti min. 60 cm ispod postojećeg nivoa terena, za potrebe hortikulturnog rješenja;
- Priključke na saobraćajnice i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.
- Spratnost građevina utvrđena ovim Planom ne može se mijenjati;
- Koeficijent izgradenosti utvrđenje i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.
- Interpolacija građevina vrši se u skladu sa Planom na način da se poštuje građevinska linija i uslovi koji su dati za svaku građevinsku parcelu;
- Građevine koje se zadržavaju mogu se rekonstruisati, adaptirati, a sve u skladu sa uslovima A., B. i C. datih u tekstualnom obrazloženju Plana;
- Građevine namijenjene za poslovne djelatnosti ne mogu se pretvarati u stambene građevine;
- Podrumi, sutereni i prizemlja u sklopu stambene građevine mogu se pretvarati u poslovni prostor;
- Za sve građevine projektovana dokumentacija mora biti izrađena prema uslovima predviđenim za 8^o MCS;

- Prije izdavanja odobrenja za građenje arhitektonskih i drugih građevina, potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija a statički proračun građevine mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8^0 MCS.

Član 5.

Urbanističko-tehnički uslovi za izradu urbanističkog projekta u zoni SP-2 i S2

- maksimalna spratnost P+6;
- maksimalan odnos srušenih i novoizgrađenih bruto m² GP 1:4;
- garažiranje rješavati u suterenskoj etaži u objektima ili van njega tako što će, u slučaju da se gradi zasebna garaža, prostor parteru biti slobodan tj. koristiti kao igrališta za djecu, travnate površine i sl.;
- prizemlje i eventualno i sprat graditi kao poslovne prostore, namjene centralnih javnih sadržaja;
- u slučaju zadržavanja pojedinih postojećih objekata, te njihovog redizajna i nadogradnje, pridržavati se važećih propisa u pogledu konstruktivne stabilnosti;
- pri izradi urbanističkog projekta voditi računa o magistralnoj vodovodnoj cijevi 900 mm koja prolazi sredinom obuhvata zone izrade U.P.-a paralelno sa Južnom longitudinalnom;
- površina predloženog obuhvata je za izradu Urbanističkog projekta u Zoni SP2 P= 1,2 ha; površina predloženog obuhvata je za izradu Urbanističkog projekta u Zoni S2 P= 1,02 ha;

- max. koeficijent izgradenosti 1:1,25;
- max. procenat izgradenosti 20%;
- max. broj stanovnika 840.

Član 6.

Urbanistička saglasnost za izgradnju građevina izdaje se na osnovu Plana, a urbanističko-tehnički uslovi za planirane objekte su:

a) rehabilitacioni bazen u krugu škole za retardiranu djecu:

- dimenzije.....20x20m
- spratnostVP (visoko prizemlje)
- kota vijenca.....5,0 m
- namjena.....rehabilitacioni bazen
- oblikovanje.....u skladu sa neposrednim urbanim okruženjem

b) stambeno-poslovni objekat u Zoni S-1

- dimenzije.....62x15m
- spratnostPo+P+3
- namjena.....stambeno-poslovni objekat
- oblikovanje.....u skladu sa neposrednim urbanim okruženjem.

Član 7.

Saobraćajno-tehnički uvjeti za zone SP1 i S2

Pristup zoni S2 je iz ulice Azize Šaćirbegović jednosmjernom saobraćajnicom F-M sa dvije trake širine 3,00m pri čemu je lijeva traka namijenjena za jednosmjerni pristup nadzemne višeetažne garaže SP+4. Desna traka je namijenjena saobraćaju svih ostalih vozila.

Drugi pristup u zoni se ostvaruje sa IV transverzale iz smjera sjever-jug, dvostrujnom saobraćajnicom D-O širine 6m. Pristup iz smjera jug-sjever nije dozvoljen (lijevo skretanje u zonu S2 iz ulice Azize Šaćirbegović je zabranjeno). Kod priključenja zone S2 (kod izlaska iz zone S2 na ulicu Azize Šaćirbegović) lijevo skretanje je takođe zabranjeno.

- U periodu od 21 sat do 7 sati ujutro u zoni SP1 ograničiti pristup teretnim vozilima.

Član 8.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju podzemnih garaža:

- Pristup etažama podzemnih garaža ostvaruje se putem rampi koje su sastavni dio objekata, odnosno nalaze se unutar građevinske linije objekta.
- Ulaz u podzemnu jednoetažnu garažu ostvaruje se saobraćajnicom M-P-P2 u tački P.
- Izlaz iz podzemne jednoetažne garaže ostvaren je na saobraćajnicu N-R4-O u tački R4.
- Nagibe rampi pješačkog pristupa podzemnim garažama prilagoditi kretanjima invalidnih lica.

Član 9.

Ostale površine za parkiranje, odnosno garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Investitor je dužan da obezbijedi površine za parkiranje i garažiranje na dodijeljenoj građevinskoj parceli prema važećim normativima.

Uređenje zelenih i slobodnih površina

Član 10.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

1. Linjski sistem zelenila - aleje uz primarne saobraćajnice kao i kraći potezi (manje aleje) unutar obuhvata posmatranja.
2. Zelene površine uz poslovne i stambene građevine.

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija, ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi građevine koje nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršit će se u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršit će se u skladu sa prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršit će se u skladu sa izvedbenom dokumentacijom, koja mora biti u skladu sa Planom.

Uvjeti za izgradnju građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara

Član 11.

Uvjeti izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, kao i za druge potrebe odbrane i civilne zaštite, moraju biti obezbijedeni u skladu sa članom 52. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03).

Uvjeti za postavljanje ograda

Član 12.

Na prostoru koji je obuhvaćen Planom podizanje čvrstih ograda je dozvoljeno samo prema saglasnosti i uslovima koje propiše nadležni općinski organ.

Uvjeti za intervencije na postojećim objektima

Član 13.

Sve građevine koje se zadržavaju, mogu se sanirati, rekonstruisati, i redizajnirati pod sljedećim uslovima:

- zatečeni korisnici koji ostaju na ovom prostoru moraju se prilagoditi zajedničkom planu realizacije arhitektonske cjeline kroz objedinjenu tehničku dokumentaciju uz uvažavanje urbanističko-tehničkih uslova datih Planom,
- za novoplaniranu arhitektonsku cjelinu utvrđuje se obaveza izrade urbanističkog rješenja prema sadržaju i metodologiji izrade urbanističkog projekta, sa vanjskim ure-

denjem pripadajuće parcele i prijedlogom ukomponovanja zatečenih objekata,

- dogradnja građevina koje se zadržavaju moguća je samo ukoliko je to predviđeno ovim Planom i to u okvirima definisanim građevinskim linijama i datom spratnošću,
- za postojeće građevine koje su predviđene za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja,
- postojeći korisnici mogu izvršiti prenamjenu prostora i to prema Planom utvrđenoj namjeni.

Član 14.

Objekti koji su locirani kao objekti privremenog karaktera do donošenja ovoga Plana, a koji se zadržavaju:

- moraju ostati u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima,
- zadržavaju se sve do prestanka potrebe za funkcijom istih,
- na objektima se zabranjuje bilo kakva dogradnja i nadogradnja,
- preporučuju se intrevencije redizajna na objektima kako bi se isti prilagodili uslovima izgradnje nove arhitektonske cjeline.

Uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim i drugim prostorima

Član 15.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih građevina i sadržaja i koje se vrše u građevinama izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnost koja se u njima vrše.

Ostale odredbe

Član 16.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-965/04
27. jula 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Gradskog vijeća
prof. dr. Mira Jadrić
Winterhalter, s. r

OPĆINA TRNOVO

Općinsko vijeće

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - prečišćeni tekst), i čl. 15. i 85. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/03 i 7/03 - ispravka), Općinsko vijeće Trnovo, na 41. sjednici održanoj 19. jula 2004. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA OPĆINE TRNOVO

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/03) u članu 4. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, u opravdanim slučajevima, pojedinačne plakete mogu se dodijeliti i u većem broju nego što je propisano u stavu 1. ovog člana".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-992/04
23. jula 2004. godine
Trnovo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Trnovo
Ismet Imamović, s. r.

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - prečišćeni tekst), i čl. 15. i 85. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/03 i 7/03 - ispravka), Općinsko vijeće Trnovo, na 41. sjednici održanoj 19. jula 2004. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I MJEERILIMA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA OPĆINE TRNOVO

Član 1.

U Pravilniku o kriterijima i mjerilima za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/03) u članu 5. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, u opravdanim slučajevima, pojedinačne plakete mogu se dodijeliti i u većem broju nego što je propisano u stavu 1. ovog člana".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-994/04
23. jula 2004. godine
Trnovo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Trnovo
Ismet Imamović, s. r.

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - prečišćeni tekst, čl. 15. i 85. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/03 i 7/03 - ispravka), i člana 9. Pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/03), Općinsko vijeće Trnovo, na 41. sjednici održanoj dana 19. jula 2004. godine, donijelo je

ODLUKU

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA OPĆINE TRNOVO

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Trnovo dodjeljuje javna priznanja i nagrade Općine Trnovo u povodu **31. jula Dana Općine Trnovo**.

Član 2.

Javna priznanja i nagrade u 2004. godini dodjeljuju se slijedećim pojedincima i kolektivima:

1. Kolektivna plaketa Općine Trnovo dodjeljuje se:

1. Fondaciji "OdRaz".

2. Pojedinačna plaketa Općine Trnovo dodjeljuje se:

1. Šarić (Mustafe) Medaris,

2. Berilo (Vejsila) Ibro,

3. Svim poginulim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su imali prijavljeno prebivalište ili boravište na području općine Trnovo 1991/92 godine.

Član 3.

Dobitnicima pojedinačnih Plaketa Općine Trnovo iz člana 2. ove odluke dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu koji odredi Općinsko vijeće.

Član 4.

Javna priznanja i nagrade iz člana 2. ove odluke uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Trnovo povodom obilježavanja Dana Općine Trnovo.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-989/04
21. jula 2004. godine
Trnovo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Trnovo
Ismet Imamović, s. r.

Na osnovu čl. 29. i 46. Zakona o lokalnoj samoupravi - prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00), člana 52. stav 1. tačka 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 13/94), člana 15. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/03), Općinsko vijeće Trnovo, na 41. sjednici održanoj 19. jula 2004. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRESTANKU RADA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" OPĆINE TRNOVO

Član 1.

Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Općine Trnovo prestaje sa radom zbog izmjena zakonskih propisa, odnosno zbog prestanka postojanja uslova za obavljanje djelatnosti.

Član 2.

Kod nadležnog suda pokrenuti postupak brisanja ustanove iz sudskog registra.

Član 3.

Lice ovlašćeno za sprovodenje postupka brisanja ustanove iz sudskog registra ispred osnivača je gospodin **NUSRET BAJROVIĆ**.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-35-981/04
21. jula 2004. godine
Trnovo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Trnovo
Ismet Imamović, s. r.

OPĆINA VOGOŠĆA

Općinsko vijeće

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - prečišćen tekst) i čl. 67. i 118. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01 - prečišćen tekst, 35/01 i 8/02), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 4. augusta 2004. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPOĐELI SREDSTAVA ZA RAD ZIMSKE SLUŽBE

Član 1.

Ovom odlukom preraspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 99.389,57 KM za rad zimske službe a koja su djelimično obezbijedena u Budžetu Općine Vogošća za 2004. godinu na razdjeljku III - grantovi političkih stranaka, udruženja i javnih organizacija, ekonomski kod 614470.

Član 2.

Realizacija sredstava iz člana 1. Odluke izvršit će se udruživanjem sredstava sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo o čemu će se sačiniti poseban ugovor.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se općinski načelnik.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-2398/04
4. augusta 2004. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Atif Džafo, s. r.

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - prečišćen tekst) i čl. 67. i 118. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01 - prečišćen tekst, 35/01 i 8/02), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 4. augusta 2004. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPOĐELI SREDSTAVA ZA IZGRADNJU KAPITALNOG PROJEKTA GASIFIKACIJE OPĆINE VOGOŠĆA

Član 1.

Ovom Odlukom preraspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM za nastavak izgradnje gasovoda u naselju Vogošća i izgradnji gasovoda za MZ Semizovac i MZ Svrake, a koja su obezbijedena u Budžetu Općine Vogošća za 2004. godinu na razdjeljku II - kapitalni izdaci, ekonomski kod 615242.

Član 2.

Realizacija sredstava iz člana 1. Odluke izvršit će se u saradnji sa KJKP "Sarajevogas" o čemu će se sačiniti poseban protokol.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se općinski načelnik.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-2399/04
4. augusta 2004. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Atif Džafo, s. r.

ISPRAVKA

Po izvršenom sravnjavanju sa Izvornikom teksta utvrđeno je da se u Odluci o nastavku realizacije Programa sanacije i rekonstrukcije oštećenih stambenih zgrada i stanova na području Kantona Sarajevo izvođenjem radova i isporukom građevinskog materijala, angažovanjem preduzeća uz "odgodu plaćanja" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/04) potkrala dolje navedena štamparska greška, pa se na osnovu člana 155.stav 2. Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo, daje

ISPRAVKA

ODLUKE O NASTANKU REALIZACIJE PROGRAMA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE OŠTEĆENIH STAMBENIH ZGRADA I STANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, IZVOĐENJEM RADOVA I ISPORUKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, ANGAŽOVANJEM PREDUZEĆA UZ "ODGODU PLAĆANJA"

U tački I. broj "02-05.12484-64/04" zamjenjuje se brojem "02-05.12484-6.1/04".

Broj 01-05-17897/04
10. augusta 2004. godine
Sarajevo

Sekretar
Abid Kolašinac, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESOĆNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
JUNI/LIPANJ 2004. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjeseca neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juni/lipanj 2004. godine iznosi 668,74 KM.

Broj 35
10. augusta 2004. godine
Sarajevo

Direktor
Derviš Đurđević, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

LIKVIDACIJE

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći
O G L A S

- 1) Otvara se stečajni postupak nad imovinom "BITAS" Društvo za izvođenje završnih radova u građevinarstvu d.d. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.74.
- 2) Za stečajnog upravnika imenuje se Sabljić Velija, iz Sarajeva, ul. Čemalija broj 1.
- 3) Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se četvrtak, 22. 7. 2004. god.
- 4) Pozivaju se povjeriocu da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo" prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjera sa dokazima.
- 5) Pozivaju se povjeriocu da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
- 6) Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
- 7) Odreduje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudsakom registru Kantonalnog suda u Sarajevu.
- 8) Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknuće se na oglasnoj tabli suda istog dana 22.7.2004.god, a objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan 16. 9. 2004. godine u 13,00 sati, soba 126/I.

(so-1090/04)

UDRUŽENJA

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja Roma "BRAĆA ROMI" Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. U Rješenju Udruženja gradana Sportskog društva Roma "Braća Romi" broj 03-05-05-146/01 od 04.04.2001. godine, upisanog u Registr udruženja gradana pod rednim brojem 463., knjiga I, tač. 1. i 5. dispozitiva Rješenja mijenjaju se i glase:

"1. Upisuje se u Registr udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje Roma "BRAĆA ROMI". Skraćeni naziv Udruženja je: U.R. "BRAĆA ROMI", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Adema Buće br. 386.

5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:
- Abazi Alija - predsjednik Udruženja;
- Ajvazi Samija - generelni sekretar Udruženja."

2. U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.
3. Upisuje se u Registr udruženja kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo promjena organa upravljanja i Statuta Udruženja građana Sportskog društva Roma "Braća Romi", broj 03-05-05-146/01 od 04. 04. 2001. godine.

Danom ovjere Statuta Udruženja Roma "BRAĆA ROMI" broj 03-05-05-7078/04 od 28. 07. 2004. godine, prestaje da važi Statut Udruženja građana Sportskog društva Roma "Braća Romi" broj 03-05-05-146/04 od 04.04.2001. godine.

Broj 03-05-05-7078/04
28. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1094/04)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu UDRUŽENJA ZA ODRŽIVI POVRATAK U SARAJEVO, Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI POVRATAK U SARAJEVO.
Skraćeni naziv Udruženja je: UZOPUS, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Braničevskog 31.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 749. knjiga I registra udruženja, dana 28. 07. 2004. godine.
3. Osnovni programski ciljevi Udruženja su:
 - zaštita ljudskih, humanitarnih, kulturnih, socijalnih i imovinskih prava i sloboda i interesa;
 - jačanje procesa demokracije i razvoja civilnog društva;
 - prikupljanje podataka o svom članstvu neophodnih za izvršavanje poslova;
 - stvaranje uslova za brži povratak prognanih i izbjeglih građana na području Kantona Sarajevo i šire;
 - uspostavljanje saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama zaduženim za brigu o izbjeglicama i raseljenim licima.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:
 - Rasim Bećirović - predsjednik Udruženja;
 - Adaleta Burović - član Predsjedništva;
 - Kulović Ahmet - sekretar Udruženja.

Broj 03-05-05-5755/04
28. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1093/04)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu UDRUŽENJA VETERINARA SARAJEVSKOG KANTONA, Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, UDRUŽENJA VETERINARA SARAJEVSKOG KANTONA.

- Skraćeni naziv Udruženja je: UDRUŽENJE VETERINARA S.K., sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 90.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 750. knjiga I registra udruženja, dana 29. 07. 2004. godine.
3. Ciljevi i zadaci Udruženja su:
- stalni rad na edukaciji i usavršavanju veterinaru;
 - rad na podizanju stručnog digniteta profesije i statusa veterinaru u društvu, kao i afirmacija veterinarske struke;
 - edukacija stanovništva, rad na veterinarskoj preventivi na području Sarajevskog Kantona;
 - saradnja sa Veterinarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, veterinarima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama iz oblasti veterinarstva;
 - praćenje dostignuća veterinarstva u svijetu;
 - organizovanje seminara i stručnih skupova iz oblasti veterinarstva.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:
- Rizah Avdić - predsjednik Udruženja;
 - Šaćir Sivro - dopredsjednik Udruženja.

Broj 03-05-05-6905/04

29. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1166/04)

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu UDRUŽENJA JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA "UNIJA VETERANA" OPĆINE TRNOVO, Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. U Rješenju UDRUŽENJA GRAĐANA JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA "UNIJA VETERANA" OPĆINA TRNOVO broj 03-05-05-93/00 od 23. 03. 2000. godine, upisanog u Registr udruženja građana pod rednim brojem 357., knjiga I, tačke 1. i 5. dispozitiva Rješenja mijenjaju se i glase:

- "1. Upisuje se u Registr udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, UDRUŽENJE JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA "UNIJA VETERANA" OPĆINE TRNOVO, skraćeni naziv je U JOB "UNIJA VETERANA" OPĆINE TRNOVO, sa sjedištem u Trnovu, ul. Trnovu bb.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:
- Ismet Imamović - predsjednik Upravnog odbora;
 - Izet Kolar - dopredsjednik Upravnog odbora."

2. U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.

3. Upisuje se u Registr udruženja kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo promjena Statuta UDRUŽENJA GRAĐANA JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA "UNIJA VETERANA" OPĆINA TRNOVO broj 03-05-05-93/00 od 23.03.2000. godine.

Danom ovjere Statuta UDRUŽENJA JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA "UNIJA VETERANA" OPĆINE TRNOVO broj 03-05-05-6479/04 od 27.07.2004. godine, prestaje da važi Statut broj 03-05-05-93/00 od 23. 03. 2000. godine.

Broj 03-05-05-6479/04
27. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1129/04)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu UDRUŽENJA Bob Klub "VOGOŠČA", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, UDRUŽENJE Bob Klub "VOGOŠČA".

Skraćeni naziv Udruženja je: U.Bob Klub "VOGOŠČA", sa sjedištem na Ildži, u ulici 13 JUNI do broja 4.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 748. knjiga I registra udruženja, dana 27. 07. 2004. godine.

3. Programski ciljevi i zadaci Kluba su:

- plansko usmjerenje aktivnosti Kluba u pravcu razvoja i unapređenja sporta;
- stalno podsticanje omasovljavanja članova i privlačenje talenata Bob sporta;
- stalna težnja da se u sportu bude što bolji i kvalitetniji;
- stvaranje materijalnih i kadrovskih prepostavki za rad Kluba;
- školovanje i obuka trenerских kadrova;
- školovanje takmičara;
- organizovanje državnog prvenstva, međunarodnih, evropskih i svjetskih takmičenja na opštini Vogošća.

4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:

- Tarik Curić - predsjednik Skupštine Kluba;
- Elvir Kituša - sekretar Skupštine.

Broj 03-05-05-6100/04

27. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1128/04)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja Karate klub "Frenki", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Udruženja Karate klub "Frenki".

Skraćeni naziv Udruženja je: UKK "Frenki", sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Vrbovska br. 9.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 751. knjiga I registra udruženja, dana 29. 07. 2004. godine.

3. Programski ciljevi Udruženja su:

- unapređenje fizičkog vaspitanja i obrazovanja, fizičke i sportske aktivnosti djece i omladine;
- stručno usmjerenje fizičkog vježbanja i sportskog treninga, posebno organizovanje aktivnosti sa sportskim talentima;
- priprema sportiste za sportska takmičenja i priredbe;
- učestvovanje na sportskim takmičenjima u skladu sa općim motom strukovnog saveza;
- saradnja sa sličnim udruženjima i asocijacijama;
- ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja u skladu sa osnovačkim aktom i Statutom Udruženja.

4. Osoba ovlaštена za zastupanje i predstavljanje Udruženja je

- Muhamed Agić - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-6880/04

29. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1134/04)

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu "Udruženja raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. U Rješenju "Udruženja raseljenih lica i izbjeglica iz ulice Kemala Kapetanovića", broj 03-05-05-5526/03 od 03. 10. 2003. godine, upisanog u Registar udruženja pod rednim brojem 664., knjiga I., tačka 1. dispozitiva Rješenja mijenja se i glasi:

"1. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo "Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo". Skraćeni naziv Udruženja je: "URLI No Sa", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Hamdije Čemerlića broj 2."

2. U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.
3. Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo promjena Statuta "Udruženja raseljenih lica i izbjeglica iz ul. Kemala Kapetanovića", broj 03-05-05-5526/03 od 03. 10. 2003. godine.

Danom ovjere Statuta "Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo, broj 03-05-05-6691/04 od 26.07.2004. godine, prestaje da važi Statut broj 03-05-05-5526/03 od 03. 10. 2003. godine.

Broj 03-05-05-6691/04
26. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-681-a/04)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja potrošača PUTOKAZ, Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Udruženje potrošača

PUTOKAZ, skraćeni naziv je U.P. PUTOKAZ, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Hamdije Čemerlića 51/a.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 743. knjiga I registra udruženja, dana 20. 07. 2004. godine.
3. Osnovne djelatnosti i ciljevi Udruženja:
 - a) Osnovna djelatnost Udruženja odvija se u pravcu praktične primjene i zaštite potrošačkih prava predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača u BiH kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji tretiraju pitanje zaštite potrošača;
 - b) U okviru svoje djelatnosti Udruženje podržava, zastupa i štiti zajedničke interese potrošača;
 - c) Djelatnost Udruženja neovisna je od političkih, vjerskih, nacionalnih i drugih uticaja.
Osnovna je djelatnost Udruženja kontinuirana aktivnost čija je krajnja svrha ostvarivanja vodećih ciljeva, a to su:
 - Primjenu i zaštitu potrošačkih prava prilagoditi stanardima Europske unije;
 - Pokrenuti odgovarajuće aktivnosti na rješavanju brojnih pitanja koja se tiču komunalne problematike na području Kantona Sarajevo;
 - U okviru Udruženja razviti javni potrošački i informativni servis putem kojeg će građani biti i u mogućnosti ostvarivati svoja osnovna potrošačka prava;
 - Posredstvom javnih medija i drugih javnih nastupa Udruženja, razviti kontinuirani dijalog između potrošača i domaćih privrednika sa namjerom da potrošači steknu čvršće povjerenje u domaću privредu, te na taj način daju svoj doprinos ekonomskom jačanju društva u cjelini.

4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:
 - Midhat Karović - predsjednik Udruženja;
 - Meho Mujetić - sekretar Udruženja.

Broj 03-05-05-6276/04
20. jula 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Zlatko Mesić, s. r.

(so-1185/04)

S A D R Ž A J

KANTON SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo

1. Odluka o pravima povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je po Dejtonskom sporazumu pripalo entitetu Republika Srpska 1393
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti podsticaja, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo za proizvodnju ostvarenu u 2004. godini 1394
3. Odluka o davnaju saglasnosti za imenovanje rektora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu 1394
4. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Javne ustanove Ekonomski fakultet u Sarajevu 1394
5. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Opća bolnica Sarajevo" 1394
6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Opća bolnica Sarajevo" 1394
7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 1395
8. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 1395
9. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo 1395
10. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo 1396

Ministarstvo obrazovanja i nauke

1. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 1396
2. Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesor/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 1399

Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okoliša

1. Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 1400

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

1. Program obilježavanja Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo za 2004. godinu 1403

Ministarstvo prometa i komunikacija

1. Plan i program broja, razmještaja taxi stajališta i broj vozila po pojedinim taxi stajalištima za 2004. godinu 1404

Ministarstvo zdravstva

1. Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 1408

Ministarstvo privrede

1. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora privrednog društva "MILCO'S" d.d. Sarajevo 1409
2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora privrednog društva TP "Marketi" d.d. Sarajevo 1410
3. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora TP "Robne kuće", d.d. Sarajevo 1410

GRAD SARAJEVO

Gradsko vijeće

1. Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Soukbunar" 1410
2. Odluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno II" 1413
3. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno II" 1413

OPĆINA TRNOVO

Općinsko vijeće

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo 1418
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo 1418
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo 1418
4. Odluka o prestanku rada Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Općine Trnovo 1418

OPĆINA VOGOŠĆA

Općinsko vijeće

1. Odluka o raspodjeli sredstava za rad zimske službe 1419
2. Odluka o raspodjeli sredstava za izgradnju kapitalnog projekta gasifikacije Općine Vogošća 1419

ISPRAVKA

1. Ispravka Odluke o nastanku realizacije programa sanacije i rekonstrukcije oštećenih stambenih zgrada i stanova na području Kantona Sarajevo, izvođenjem radova i isporukom gradevinskog materijala, angažovanjem preduzeća uz "odgodu plaćanja" 1419

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1. Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesecnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za juni/lipanj 2004. godine 1420

"Službene novine Kantona Sarajevo" - Izdaje Kanton Sarajevo - Redakcija i administracija: JP Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo, ulica Magribija 3 - Telefoni direktor: 663-470, fax 663-470 Redakcija i Preplata: 663-471 Računovodstvo: 651-257 - Grafička priprema: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Računi: UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. Mostar, PJ Sarajevo 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, Filijala Brčko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Direktor i odgovorni urednik: Mehmedalija Huremović - Štampa: "ALDEN PRINT" Sarajevo - Za štampariju Edhem Numić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.

Na osnovu odredaba člana 18. stav 1. tačka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/02, prečišćeni tekst, 37/03, 14/04 i 39/04) i Mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj broj 03-15-2767-3/01 od 1. 6. 2001. godine, "Službene novine Kantona Sarajevo" su proizvod na čiji se promet ne plaća porez na promet proizvoda. Internet: <http://www.sllist.ba>.

Upis u sudske registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10. 07. 1997. godine - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.

Akontacija preplate za II polugodište za "Službene novine Kantona Sarajevo" iznosi 60,00 KM.

Web izdanje <http://www.sllist.ba> - godišnja preplata 200,00 KM po korisniku.

Štampano: 30. 8. 2004. godine.